



Europa

Magazine

Juni/June 2007

Na slici: Kopenhagen, zamak Rosenborg



Feljton: Zašto se raspala Jugoslavija - priča Nijaz Duraković

Adela Đuliman Miss BiH - USA

Sarajevo šampion BiH u nogometu

Intervju: Akademik Božidar Matić

Pregled digitalnih fotoaparata za ovo ljeto



IZMEĐU VRHUNSKIH LETOVA IZABERITE NAJUDOBNIJE SA

IZRAZITO NISKIM CIJENAMA

RH TRAVEL

UVJERITE SE SAMI



Za sve
informacije i rezervacije

nazovite Envera na:

Besplatni Tel: 888-870-3686

ili Tel: 404-601-2572

Fax: 404-477-0716

E-Mail: enver@airfaresnow.com



Adresa: RH - 80 Cliftwood Drive - Atlanta, GA 30328

Sve na jednom mjestu

Rent a Car, Hotela, Putna i Zdravstvena Osiguranja

Sezonska Specijalna ponuda za:

Sarajevo, Zagreb, Beograd, Ljubljanu, Skopje,
Podgoricu, Prištinu, Dubrovnik, Split, Rijeku i Pulu

Najpovoljnije Cijene Putovanja

- NAZOVITE I UVJERITE SE -

WWW.JEFTINEKARTE.COM

U ovom broju:

5 Komentar

Piše: Enes Selimović

6 Bosna i Hercegovina

Iz Sarajeva ekskluzivno piše Milan Pečić

15 Evropa

16 Intervju

Akademik Božidar Matić

22 Feljton

Zašto se raspala Jugoslavija (20):
Nijaz Duraković

26 Evropski gradovi

Predstavljamo Kopenhagen

28 Film

4. BHFF - New York



26 Evropski gradovi

Kopenhagen



34 Automobili

BMW Concept CS

30 Muzika

Srbija pobijedila na Eurosongu 2007

31 Amerika

Adela Đuliman iz Atlante Miss BiH - USA

32 Sport

Sarajevo šampion BiH u nogometu

34 Automobili

BMW Concept CS - nova "osmica"

36 Tehnika

Digitalni fotoaparati za ljeto

38 Zanimljivosti

Najveća prašuma u Evropi - Perućica

40 Mozaik

42 Horoskop

43 Zabava

46 Oglasi

47 Servisne informacije



IMMIGRATION LAW
*Family & Employment Visas
 - Green Card -
 Any type
 Permanent & Temporary
 Visas*

DEPORTATION

770-271-5244 Fax: 770-271-5604
 Toll Free: 888-768-7825
 3459 Lawrenceville-Suwanee Rd.
 Suite "A" Suwanee, GA 30024

www.PotraLawFirm.com

Franklin Accounting & Tax Services

- RADIMO POVRAT POREZA I RAČUNOVODSTVO -

4166 Buford Hwy., Suite 1118 - H16 / Atlanta, GA 30345

(Kế bên Atlanta Farmers Market)

Office (404) 325-3320 • Fax (404) 325-3420 • email: FTL@franklincpa.com

Open 7 days a week : 9:00 am - 8:00 pm



Thank you for your confidence in selecting us to provide you the services such as **Income Tax Services, Accounting, Bookkeeping, Insurance Services, Mortgage and Related Services.** Franklin Accounting has been one of the **Fastest growing services company** for the last 21 years. We are committed to excellence when it comes to your tax matters. Our skilled and professional staffs work diligently with the **latest tax law to maximize your tax savings.**

- INCOME TAX PREPARATION FOR ALL STATES
- ACCOUNTING AND BOOKKEEPING)
- SALES TAX - PAYROLL - W2 - FORM 1099
- FORMING/FILING PARTNERSHIP - CORPORATION - LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)
- NEW BUSINESS TAX & CORPORATION CONSULTATION
- HEALTH - LIFE - DENTAL INSURANCES
- IRA - 401K - RETIREMENT

Member of:
National Society of Accountants
National Society of Public Accounts
National Society of Tax Practitioners
National Society of Tax Professionals
Georgia Association of Public Accounts



FRANKLIN (CUONG) LY

Stomak vuče u tuđinu

Piše: Enes Selimović

Ibi još jedan praznik, Memorial Day, dan sjećanja na žrtve svih američkih ratova. A bilo ih je, ima ih i biće ih još. Ti ratovi sve do skora nisu bili naš problem, ali i to se promijenilo, pa nam ta borba i ratovi lagano ulaze pod kožu. Demokratija, evidentno, nije jeftin projekat. Vrijedno je bilo okupljanje povodom ovog praznika, upriličeno u Lawrenceville-u na fudbalskom turniru, a i na koncertu tim povodom. Vrijeme i nije baš bilo naklonjeno za sport iako je bilo bez padavina. Ako ništa, druženja su održana, a bilo je i iznenadnih susreta i obnavljanja prijateljstava. Toga u našoj zajednici nikad nije previše. Kao uostalom i mnogih drugih dešavanja koja blijeđe među nama.. Ako sam ne posadiš drvo neće biti ni cvijeta ni ploda.

Ljeto ide kako si mi ti? Ove godina kao nikad do sada već u maju je teško naći avionsku povratnu kartu do raja. Raj je, naravno, u ovom slučaju naša napačena država. Narod navalio kao da je besplatno, a ono skuplje nego lani. Ima se, može se; to je jedino preostalo objašnjenje. Voli se domovina, nije to mala stvar. Ali to je tek par mjeseci preko ljeta, a od septembra će biti već po starom. Šta ćeš tamo, na Balkanu, itd. Oni iz Bosne bi vani čim prije, a mi izvana bi u Bosnu, pa makar na godišnji. Ne može čovjek da zažmiri na politička previranja u našoj zemlji. Jedni bi da izbrišu republiku, drugi se bore svim dopuštenim sredstvima za nju. Ko će biti uspješniji? Teško je izbrisati Daytonski sporazum, i hijeroglif koji ga čine. A najbolniji su potpisi na kraju dokumenta. Pat pozicija. Kolektivno zaboravljamo na

činjenicu koliko je krvi proliveno da se zaustavi rat i pokolj civila. Mada znamo, ako nikako drugačije, a onda putem vijesti, o otkopavanju masovnih grobnica i dženaža koje se nastavlja kao da je rat juče stao. Ovdje je presudan faktor narod i volja za promjenama. Vidimo to iz primjera Srebrenice. Puno je papira potrošeno, mnogi mediji su pisali o događajima u ovom otetom gradu. Promjene su moguće i nužne.

Još jedna školska godina je završena. Rahatluku nigdje kraja. Ljeto, kupanje, spavanje do podne, igrice, milina. Dok drugi šalju djecu u kampove, pripremaju ih za sutra, mi ostali gledamo kako se što manje angažovati i proći što jeftinije. Cijena je sigurno visoka. Za nas koji ni ove godine ne putujemo na godišnji odmor, ovaj naredni period biće jedan od najdosadnijih. Sve organizacije kao da se ugase preko ljeta, kao da nikog nigdje nema. I to se neće skoro promijeniti. Umornom je srcu predah, ono što se zove sevdah.. A toga će tokom ljeta najmanje biti.

Magazin će se srećom štampati i tokom ljeta. Prije nego što naši čitaoci otputuju na zasluženi odmor, valja ih podsjetiti na sljedeće. Redakcija će vrlo rado objaviti kraće reportaže s putovanja, posjete i obilaske kulturnih i historijskih mjesta iz naše domovine, zatim slike i kraće monografije o posjećenim mjestima. Ovo treba shvatiti kao priliku da se ponovi istorija i geografija naše zemlje. Prilika je zgodna, a i izazov je i poticaj pisati za ovaj medij. Podsjećanja radi, naš magazin stiže i u najudaljenije krajeve Amerike, a putem interneta dostupni smo čitaocima širom svijeta.

Mijenjamo lokacije i ime često, ali kvalitet usluge nikada. Dodite i uvjerite se!!!




Zoka's Deli & Cafe

**Obavještava svoje mušterije da je radnja preseljena na novu lokaciju:
Lockheed Village Plaza - 1368 N. Atlanta Rd. - Suite 109 - Marietta, GA 30060
Tel/Fax: 770-431-4727**

U novoj radnji i dalje možete nabaviti sve vrste domaćih proizvoda:
Suhomesnato - Svježe - Smrznuto, DVD - Video Filmovi - Muzika - Štampa...

Mi služimo DORUČAK i RUČAK, kao i SPECIJALITETE s RAŽNJA, HOT WINGS,
SENDVIČE i NAJBOLJI GYROS u GRADU

USKORO! USKORO! USKORO! Back Garden (ljetna bašta) sa specijalitetima
s ražnja, a svake subote pečemo i po narudžbi.

Rentiramo prostor za rođendane, privatne zabave i disko večeri...

Radno vrijeme: PON. - PETAK 7:30am.- 7:30pm. SUBOTA: 9:30am.- 6:00pm. NEDELJA: 10:00am.- 5:00pm.

Bosanska Ilijada traje, Odiseji (povratku u neke normale) ni traga!

Na livadama za organizaciju boljeg života, rada i njegovog organiziranja ne događa se ništa, žestoka vrućina izbija s poprišta političkih, nacionalističkih bitaka. Čak kad se bojište prenese u inostranstvo. Politička neozbiljna zbilja nestabilne zapadnobalkanske države bila je u rukama Amerikanaca koji očito nisu zadovoljni europskim potezima u BiH. Ali, ni Amerima nije uspjelo

Za Europa Magazin iz Sarajeva piše: Milan Pekić

U ravni izvršne vlasti Bosne i Hercegovine gotovo ništa se ne događa. Tačnije, a važno za Federaciju, ne rade ni entitetska ni kantonalne vlade mada na javnoj sceni ključa. Bili su u štrajku zdravstveni radnici – niko im se nije obratio desecima dana i nisu imali s kim razgovarati – ali, u Sarajevu su polovinom maja urgentno morali zbrinjavati 600, salmonelom, teško otrovanih Sarajlija (hranu i restorane niko ne kontrolira!), u Sarajevu su i dalje aktualna dva protestna kampa – onaj srebrenički i onaj poljoprivrednika čije je šatorovanje pred parlamentom duže od godinu dana... Čini se da je u Republici srpskoj situaci-

ja nešto bolja i Milorad Dodik djeluje. I to na svim razinama, pri čemu daje znatan doprinos uzavreloj sceni u Bosni i Hercegovini. E, tu ne nedostaje majstora. U Sarajevu, ali i globalno oko glavnog grada BiH vještine, pogotovo, kad su u pitanju ovdašnje snage ima na pretek. U opstrukcijama pogotovo.

S interveniranjem i prijeljama pokušava ostarjeli, odlazeći, stoga i ne baš uvažavani visoki predstavnik Christian Schwarz-Schilling, ali se prije svega ne može ophrvati naletima dvojice žestoko sučeljenih, a izgleda i u uzajamno, ali tajno, surađujućih političkih boraca – Harisu Silajdžiću i već spominjanom Miloradu Dodiku.

No, redom.

Bosna cijela iz tri dijela

Ničim izazvan, ali naravno nipošto spontano, iznenada se u javnom istupanju oglasio Rajko Vasić član Glavnog odbora Dodikovog SNSD-a, u ime svoje partije iznoseći prijedlog o Oživljavanju "Herceg-Bosne" na području većeg bosanskohercegovačkog entiteta, pri čemu se ne bi pomjerale entitetske granice, bila bi ustrojena tro-federalna država, pa bi bosansku federalnu jedinicu činilo šest, a "Herceg-Bosnu" četiri kantona.

Vasić je prijedlog svoje stranke, odnosno Dodikov, iznio i branio pošto "... proističe iz činjenice da pojedini politički krugovi iz Sarajeva žele protuustavnim prenosom nadležnosti s entiteta na državu napraviti islamsku republiku od BiH". Stoga se i zalažu za donošenje novog ustava BiH, ali po daytonskom šnitru trajno nepromjenjive teritorijalne podijeljenosti državnog teritorija. Prilikom federalizacije neće se pomjerati entitetske granice te neće biti nikakve razmjene teritorija među entitetima - pojasnio je Vasić SNSD-ov koncept, tako objašnjavajući da nema šanse za republikosrpsko vraćanje teritorija, prije rata nastanjenog gotovo isključivo hrvatskim stanovništvom.

Prema ovako predloženim ustavnim izmjenama, zastupljenost u izvršnoj vlasti federalnih jedinica bi se ostvarivala na osnovu jedne trećine predratnog postotka stanovništva i osvojenih mandata, a odluke o spajanju kantona, odnosno županija, o formiranju ili statusu federalne jedinice donosile bi skupštine entiteta, odnosno kantona.

- BiH bi prema ovom konceptu mogla biti sastavljena od tri federalne jedinice, a bosanska federalna jedinica mogla bi obuhvatiti Unsko-sanski, Srednjobosanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Tuzlanski i Sarajevski kanton. "Herceg-Bosni" mogli bi pripasti Posavski, Livanjski, Zapadno-hercegovački i Hercegovačko-neretvanski kanton – sve zna pa je i rekao Vasić.

Uskoro van snage grbovi, zastave i himne entiteta

Ustavni sud BiH je "Službenom glasniku BiH" uputio na objavljivanje Odluku o stavljanju van snage dijelova entitetskih zakona o grbu, zastavi i himni, a ova odluka trebalo bi da bude objavljena u petak, 8. juna.

Ustavni sud BiH je 31. marta prošle godine donio odluku kojom je utvrdio da grb i zastava FBiH i grb i himna RS nisu u skladu sa Ustavom BiH, a 31. marta ove godine utvrdio da entiteti nisu ispoštovali raniju odluku Suda. Zbog nepoštivanja odluke, US BiH je prije nekoliko mjeseci odlučio da dijelove entitetskih zakona, koji definišu grb, zastavu i himnu stavi van snage, ali je zbog lektorisanja i drugih tehničkih pitanja odluka čekala na objavljivanje.

U međuvremenu u FBiH je formirana komisija za provedbu procedure za izbor novog likovnog rješenja grba i zastave, ali još nije potvrđena u oba doma parlamenta FBiH, te nije ni počela da radi.

Vlada FBiH pripremila je zakon prema kojem bi FBiH, dok ne dobije nove simbole, koristila simbole države BiH, no ovaj zakon još nije ušao u parlamentarnu proceduru. U RS je utvrđen izgled amblema entiteta, za koji predstavnici Bošnjaka u Vijeću naroda RS cijene da nije u skladu sa Ustavom BiH.

Narodna skupština RS nedavno je utvrdila da himna RS bude ranija himna, "Bože pravde", ali bez teksta, što zastupnici iz reda bošnjačkog naroda cijene da nije u skladu sa Ustavom RS.

Organizujemo svadbe,
slavlja i veselja.

Kapacitet:
300 sjedećih mjesta

KOHINOOR

Famous for Quality and Taste

**NORTH INDIAN RESTAURANT
AND BANQUET HALL**

OPEN 7 DAYS A WEEK

LUNCH - BUFFET: 12.00 PM to 4.00 PM
DINNER: 6.00 PM to 2.00 AM

Address: 1158 Rockbridge Road, Norcross, GA 30093
Telephone: (770) 717-5553 Cell: (404) 921-4218

Da li ste povrijeđeni na poslu?
INJURED?
Sunne & LaBouff
Attorneys at Law

We can put you back on your feet

**Consultation:
Personally or by Phone**

Representing Injured Workers Throughout the State of Georgia
Zastupamo povrijeđene radnike širom Džordžije

Call 404-240-0975 for Free Consultation - Prevodilac / Translator 678-429-4353
651 DALLAS ST., ATLANTA, GA 30308

ADVOKATSKA KANCELARIJA

Joseph A. Maniscalco, JR., PC

ATTORNEY AT LAW



Za informacije na bosanskom jeziku nazovite

Editu na: 404-642-3056

Primamo pozive u svako doba!

Radimo u oblastima:

- *Saobraćajne nesreće/ Car Accidents
- *Povrede na radu/ Worker's Compensation
- *Pokliznuća i padovi/ Slip and Fall
- *Medicinske greške/ Medical Malpractice
- *Upotreba neispravnih proizvoda/
Product Liability
- *Greške pri gradnji kuće/
Home Construction Litigation

Joseph A. Maniscalco, JR., PC
404-351-2711

4651 Roswell Rd. N.E. Suite B-103
Atlanta, GA 30342

Mogućnost zakazivanja sastanaka u Vašem domu!!!

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NO



**Posjetite novootvorenu
maloprodajnu prodavnicu
Euro-Gourmet-Foods-a
na novoj lokaciji**

5321 Lawrenceville Hwy NW. Lilburn, GA 30047-5924

770-923-0571



NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO I

Naglasio je da njegova stranka, SNSD, još nije obavila nikakve zvanične razgovore o novom ustavnom modelu.

Naravno, nije potrebno isticati kako je SNSD iz svog najjačeg katapultu izbacio najvreliju gromadu – zapaljena je i zavjesa pozorišno-političke scene u BiH.

Šefik Džaferović, potpredsjednik SDA izgovorio je da s gnušanjem odbacuje takvu, inicijativu jer je, umjesto ka reintegraciji usmjerena ka daljem rastakanju države, usput podsjećajući da je još Europska komisija označila formulu o pet ekonomski održivih regija uređenih po principu multietničkih regija zasnovanih na ekonomskom, geografskom, komunikacijskom i drugim kriterijima, onako kako se to već radi u svijetu.

Davor Čordaš, potpredsjednik HDZBiH iskazujući skepsu prema banjalučkom prijedlogu izjavio je da se njegova stranka zalaže za federalizaciju BiH, ali ne baš po tom sistemu, odnosno jesu za tri ili više federalnih jedinica i Sarajevom kao distriktom, što ne bi vodilo stvaranju etnički čistih dijelova, ali bi omogućavalo većinskom narodu u jednoj jedinici da i tamo gdje nije u većini može biti u potpunosti konstitutivan.

Kako opozicione partije nisu dale doprinos nastalim prepucavanjima, vrijedilo je bilježenje i onog što je izgovorio, s položaja pozicije, a za dalji razvoj događanja pokazaće se izuzetno važnim, i Beriz Belkić, jedan od čelnika Stranke za BiH. Ova partija kao i njen čelnik Haris Silajdžić važe za najveće oponente SNSD-u i Miloradu Dodiku. Dakle, Belkić je prijedlog označio kao apsolutno neprihvatljiv, odnosno kao trasu ka potpunoj etničkoj podjeli BiH.

- To bi bila ovjera projekata započetih prije 15-20 godina - kazao je Belkić, ističući kako i ovaj prijedlog SNSD-a predstavlja jednu u nizu nepotrebnih priča koje doprinose samo dizanju tenzija u BiH.

Epizoda nije gotova - održan je tajni sastanak Douglasa McElhaneya, američkog ambasadora u BiH s Harisom Silajdžićem i Miloradom Dodikom, pri čemu su glavna tema bile podjele BiH - ustavne promjene, reforma policije, i pitanje statusa Srebrenice. Šta je izgovoreno – nije ni bitno, a ništa se nije ni znalo osim da nije uspjelo i da će razgovori istih sugovornika biti nastavljeni, s tim što će američka strana biti pojačana jer se pripremao sastanak u Americi. I zaista, lideri Stranke za BiH i SNSD-a, su otputovali u SAD. I razgovarali su, između ostalih, s Nicholasom Burnsom, Danielom Fridom, pomoćnikom američ-

kog državnog sekretara...

Pred putovanje, oglasio se visoki predstavnik. Inače, skoro pa da i ne primjećuje dešavanja i samo naglašava kako je međunarodna zajednica dosljedno i sistematično naglašavala da je konsolidacija vladavine zakona u Jugoistočnoj Evropi temelj svih drugih nastojanja – socijalnih, političkih i ekonomskih – da se ovaj region integrira u euroatlantske strukture. A kad je tako, smatra, vrijeme je da se domaći političari okrenu stvarnosti. O tome šta je ta stvarnost i kako bi trebalo da izgleda, u kontekstu ovakvih zbivanja, Christian Schwarz-Schilling nije rekao ni riječi.

Uzaludno čekanje pametnih vijesti

Ako ne prijestolnica države, a onda svakako glavna politička scena Bosne i Hercegovine, opet je preseljena u Ameriku. Amerikanci su došli u novu operaciju zavrtnja ruku. Bosanskohercegovački ostrašćeni i razulareni političari nanovo, ustvari nikad nisu ni prestali s intrigantstvom, inscenirali su novu epizodu međusobnog nerazumijevanja i više se i ne zna šta bi sve, još manje kako, trebalo usuglašavati. I, naravno, kad je civilizirano – uspijeva. I nije uspjelo! Unatoč unaprijed upućenoj prijatnji američkog ambasadora o srazu s američkom teškom artiljerijom, na američkom tlu. Bosanskohercegovačka javnost je sve shvaćala ozbiljnije i napeto je iščekivala vijesti. Pogotovo što je Silajdžić šutio. Dodik nije i održao je konferenciju za štampu. Svašta je izgovorio i nema kome nije prijetio. Iz njegovih riječi dalo se naslutiti o čemu je riječ bila na sarajevskom, odnosno šta će biti teme američkih sastanaka.

Potrebno, nepotrebno, kako i kome

Prije svega, izjavio je kako mu se čini da je ovo putovanje nepotrebno, isto kao i sastanci sa Silajdžićem i predstavnicima američkom vladom jer će se tamo „...samo potvrditi postojeće razlike i sastančenje neće dovesti do bilo kakvog približavanja stajališta“.

Najavio je kako u Washingtonu ni po koju cijenu neće pristati na promjenu naziva Republike Srpske i ukidanje entitetskog glasanja, niti će prihvatiti stvaranje jedinstvene državne policije, nema namjeru potpisivati nikakve papire, niti davati suglasnost na bilo što što se kosi o njegove stavove. Očekivao je pritiske, pa je, unaprijed najavio da će o njima, po povratku, obavijestiti

Europi dozlogrdilo

Nikoli Špiriću, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Olli Rehn, komesar za proširenje Evropske unije, poslao je pismo uz molbu da ga umnoži i prosljedi svim vodećim bosanskohercegovačkim političarima. Naravno da je dokument sročćen onako kako i dolikuje diplomatskoj komunikaciji, ali na toj činjenici zastaje i prestaje uobičajena uljudnost. Rehn jednostavno, svima u BiH, poručuje da je Europi dosta igre na bosanskohercegovački način. Ipak, možda bi prevođenju pisma trebalo izbjeći uobičajene fraze kako bi ovdašnjim vođama poruke postale kristalno jasne, što bi, opet, pomoglo da uvide da je igra postala više nego ozbiljna – nije

malo onih koji politiku vide kao vještinu beskrajnog nadmudrivanja ma što bilo suština. Pregovaraču je potrebno oponirati makar predlagao ispunjenje svih želja.

Rehn prije svega, još jednom poručuje da su 3. maja lideri 27 zemalja članica EU u potpunosti podržali pripremljeni tekst Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) s aneksima i protokolom te da je on spreman za parafiranje. Odmah potom podsjeća kako je i sam, tokom svoje nedavne posjete Sarajevu istakao kako parafiranje i potpisivanje SAA zavisi od sasvim konkretnog i vidljivog napretka u reformi policije i saradnje s Tribunalom u Hagu. Sada je vidljivo, a prošla su skoro tri mjeseca, da ništa nije pomaknuto s početne

tačke. To se Europi ne sviđa! Rehn je, dodao je, više nego zabrinut zbog pogoršanja političke situacije u BiH i povratka na nacionalističku retoriku što je reformski proces dovelo u blokadu, a čini se da je sigurnost i stabilnost u BiH narušena. Jednostavno i neuvijeno: BiH ide u pogrešnom smjeru u odnosu na očekivani kada je proces pregovora o SAA počeo.

Sada se očekuje „drastičnost“ i „hitnost“ u djelovanju unutarnjih snaga Bosne i Hercegovine. Brzina integracija u EU zavisi od bosanskohercegovačkih napora, konkretnih akcija i istinski kreiranog državnog uređenja unutarnjim sporazumijevanjem. Sve drugo Europe se ustvari ne tiče.

javnost. Ljut je na američkog ambasadora jer je dajući podršku Silajdžiću tražio da se raspravlja o promjeni imena njegovog, Dodikovog entiteta, što, s druge strane znači da se koncept ukidanja ili dokidanja Republike srpske nastavlja nesmanjenom žestinom, te da je promjena imena jedno od tih nastojanja.

- Republika srpska ne može ostati bez svoje policije u uslovima snažnog jačanja vehabijskog pokreta u BiH i otkrivanja ljudi u svijetu koji su za terorističke akcije obučavani u BiH. Stoga ću i odbiti reformu policije ukoliko budem izložen pritiscima, a što se tiče entitetskog glasanja ono ne može biti ukinuto i ono nije mehanizam za preglasavanje kako to hoće Silajdžić i kako se u Sarajevu pokušava predstaviti, već je ono mehanizam za odbranu od nametanja bilo kakvih mišljenja koja dolaze sa te strane, - rekao je Dodik i najavio da će SNSD već naredne sedmice iznijeti stav da više ne stoji iza aprilskog paketa ustavnih amandmana i da su jedina realnost novi razgovori o ustavnim aranžmanima u BiH.

Dodik je zaprijetio i neposlušnošću Miroslavu Lajčaku, novom tek dolazećem visokom predstavniku u BiH, te vladama Sjedinjenih Država i zemalja-članica Europske unije ako one nastave inzistirati na reformama skrojenim prema sarajevskom šnitu - on jednostavno ne prihvata uspostavu jakih tijela središnje vlasti u BiH, jer to „... očevidno ne funkcioniра i neće funkcionirati ni u budućnosti“.

Nema namjeru i neće prihvatiti korištenje bonskih ovlaštenja visokog predstavnika u BiH jer Vlada Republike srpske ima podršku naroda, a ako bi eventualno došlo do posezanja za batinom što ta ovlaštenja jesu, a to ne bude u vezi s Haškim tribunalom ili terorističkim aktivnostima, Srbi Republike srpske će se tome suprostaviti, rekao je Dodik naglašavajući kako će, u slučaju da se nekom iz vlade zabrani djelovanje, koegzistencija odluka i vladinih zasjedanja braniti bornim kolima i naoružanim ljudima.

Dodik svoje najave pretvorio u stvarnost

Što je najavljivao Milorad Dodik je u Washingtonu i ostvario. Nije popustio! Rekavši ne i Amerikancima i, ponovo, Harisu Silajdžiću na prijedlog o približavanju stavova o promjenama ustava BiH i transformaciji policije, pokazao je da se i u budućnosti misli ozbiljno suprotstavljati svojim bosanskohercegovačkim, bolje rečeno federalnim protivnicima - nisu mu ni do koljena. On, jednostavno ne zarezuje ni visokog predstavnika, pa ni šrapnele teške američke baražne vatre. Prkosno tjera po svom i, za sada, to mu polazi za rukom.

Ipak, u Sarajevu se ocjenjuje da je američki izlet donio novu platformu bar što se tiče pozicije i ravnoteže sila, ali i nekih političara. Prvo, Washington se, očigledno, ponovo namjerava snažno uključiti u bosanskohercegovačke poslove, a otvoren je još jedan front - pokušaj izmjene naziva Republike Srpske što će nesumnjivo donijeti novu destabilizaciju političkih prilika. Neke pozicije su demontirane, pa nanovo definirane. Tako se bar doznalo da Amerikanci ovu rundu pregovora ocjenjuju definitivno neuspješnom, što je Harisa Silajdžića učinilo gubitnikom. Jer, podijeljena krivica za neuspjeh na oba bosanskohercegovačka lidera njemu ne ide u prilog - predsjednik je Stranke za BiH i sve američke prijedloge za kompromisno rješenje spornih stvari u ustavnim amandmanima i reformi policije, prihvatio. Dodik je bio kategoričan u odbijanju pa bi trebao biti isključivim krivcem. No, Silajdžić je želio i dobio nešto drugo (u biti znao je šta će Dodik reći, možda se uzdao u američki pritisak pa i Dodikovo popuštanje) - povratak iz Amerike s ocjenom - certifikatom o njemu kao kooperativnom političaru. Bije ga upravo suprotan glas. Eto, prihvatili su ga kao mekšeg, ali kako sakriti nezado-

voljstvo činjenicom da to administracija SAD nije javno podastrala nego je krivnju podijelila?

Dodik je, za sada, potvrdio svoju snagu. Amerikanci ga nisu uspjeli slomiti. S druge strane, možda je presiguran. Ko kaže da u nekom drugom ataku predstavnici svjetskog policajca neće polučiti uspjeh? Ko je na ovim prostorima izdržao pritisak? Eto, ipak se nije usudio odbiti odlazak u Washington iako je tvrdio da se radi o nepotrebnom putovanju. Poslije svega dao je i izjavu s tvrdnjom kako misli da su pregovori u Washingtonu organizirani sa isključivim ciljem da bi jedna strana ponijela krivicu, dok bi druga bila ovjenčana oreolom onih koji su spremni na kompromise i suradnju. E, nije uspjelo i zadovoljan je!

Bitka će se nastaviti, a u što će prerasti...

Dodik pred smjenjivanjem?

Da li je Douglas McElhaney, američki ambasador u BiH na neuspjehom okončanim razgovorima o restrukturiranju države vođenim u Americi zaprijetio smjenjivanjem Miloradu Dodiku s državnih i entitetskih funkcija? Sudeći po informaciji pristigloj iz američkog instituta za strateška istraživanja - jeste. Navodno, Dodik je ostao miran uzvrativši kako na takvo što mora pristati narod Republike Srpske, pa od toga ne može biti ništa.

No u izvještaju pristiglom iz Amerike izričito stoji:

- Ne samo da Zapad ima legalna ovlaštenja da ga ukloni sa funkcije, već je nestrpljiv da se oslobodi tako nepredvidljivog lidera i upotrijebiće bilo koji izgovor da to učini nakon glavobolja koje je zadao... - Postoji i dopuna s predviđanjem:

- Dodik je, nakon Amerike, u Republici Srpskoj, počeo prikupljati podršku, dobija je, ali tako da bi sve moglo izazvati veliku - moguću i krvavu - borbu. U slučaju da ga neko pokuša ukloniti s funkcije. To bi, dakle, dovelo do destabilizacije BiH, ali bi bilo i katastrofalno za Zapad, ionako dobrobrano zaokupljen rastućim prijetnjama u Srbiji zbog neprilika s Kosovom.

Naravno, Dodikov američki trag, dočekan je s brdom komentara. Rajko Vasić, Dodikov glasnogovornik, onaj već spomenuti u ovom tekstu, rekao je da sve shvaća kao novi, naručeni pritisak na vladajuću garnituru u Republici Srpskoj.

Sulejman Tihić, Predsjednik SDA, smatra kako je krajnje vrijeme da se zaustavi osiono i grubo ponašanje Milorada Dodika, koji je "dugo miljenik međunarodne zajednice i sve mu se tolerira", ali nije za smjenjivanje bilo koga jer to, jednostavno nije nikakvo rješenje.

Interesantno je da je u okruženju Harisa Silajdžića, stvarnog Dodikovog protivnika, američki izvještaj shvaćen kao nešto neozbiljno i neutemeljeno. U najkraćem, iz centrale Stranke za BiH je telefonom poručeno: „...radi se o tekstu lobističke organizacije poznate po izradi plaćenih izvještaja“.

Sam Dodik s tvrdnjom da je vrlo umoran od svega, a to je, uzgred i vidljivo, rekao je da za sve treba pitati - Zapad:

- Znam svoj stav i evo ga: Republika srpska je trajna kategorija. Ko to zanemaruje ne može očekivati nikakvo drugo rješenje. Ako je to protiv Zapada, onda jesam protiv Zapada“.

Olde Salem Apartments

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Hasibi. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens, Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.



NO APPLICATION FEE!**

DENVER

ATLANTA

EURO★STAR INSURANCE

Agency

Ermin Oruc
 Agent za Colorado
 1602 S Parker Rd. Suite 303
 Denver, CO 80231
 Phone: 303-952-6885
 Fax: 303-952-6886

Almir Ibrulj
 Agent za Georgia
 250 Langley Dr. Suite 1110
 Lawrenceville, GA 30045
 Phone: 678-225-0400
 Fax: 678-225-0404



Auto

Business

Home

Worker's Comp.

NEOVISNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE NA VAŠEM JEZIKU

EURO STAR AGENCIJA VAM NUDI SVE VRSTE OSIGURANJA UZ POVOLJNE CIJENE, KVALITETAN SERVIS I ODLIČNO POKRIĆE

EURO STAR SAMO ZA UAS

Expect Results...Not Excuses.
Očekujte rezultate a ne izgovore

Thomas J. Ford

ATTORNEY AT LAW

CRIMINAL DEFENSE

All Crimes - State and Federal
404-577-4357

Advokat za kriminalna djela
državna i federalna



- * Murder - Armed Robbery
- * Rape - Child Molestation
- * Drug Trafficking
- * White Collar Crimes
- * Embezzlement - Fraud
- * DUI - Vehicular Homicide
- * 24 Hour Availability
- * Call and I Will Answer Your Questions
- * Se Habla Español

- * Ubistva-oružane pljačke
- * Silovanja-zlostavljanja djece
- * Trgovanje drogom
- * Lažno predstavljanje
- * DUI-ubistva počinjena u saobraćaju
- * 24 sata na raspolaganju
- * Nazovite i ja ću odgovoriti na vaša pitanja



Za naš jezik nazovite 678-429-4353

"Let me minimize the negative impact this arrest will have on your life. I will aggressively represent you with passion and integrity-as I would like to be represented."

250 Grayson Hwy. Suite "G", Lawrenceville, GA 30045 770-236-8005

MON-SAT 10am - 7pm
SUN 12pm - 6pm



FURNITURE

**3 mjeseca
bez kamata**

2369 Lawrenceville Hwy. Suite "K", Lawrenceville, GA 30044 678-225-0099



Wendy's Home Furniture "We will beat anyone's price by 10%"



Klopka za generala

Lišavanje slobode generala Tolimira nije mala stvar. Riječ je o jednom od šestorice do sada nedostupnih sa spiska od 161 u Hagu optužene osobe



Hapšenje Zdravka Tolimira, generala Vojske Republike srpske, ujedno i jednog od najtraženijih haških bjegunaca, u znaku je i nekoliko nezaobilaznih činjenica. Prije svega jedan je od 6 nedostupnih osumnjičenika sa spiska od ukupno 161 optužene osobe – nedostaju još general Ratko Mladić, Radovan Karadžić bivši predsjednik Republike srpske i Srpske demokratske stranke (SDS), Goran Hadžić, Vlastimir Đorđević i Stojan Župljanin. Druga, do sada skoro pa nevjerovatna, i te kako znakovita činjenica, je podatak da su hapšenje izvršili policajci Republike Srpske, u saradnji s policijom Srbije. Radili su koordinirano. U Ljuboviji – Srbija je primijećen, ustanovljeno je da ima namjeru ilegalno preći rijeku Drinu i granicu, pa je, u trenutku kada je namjeru i ostvario, te stupio na teritorij opštine Bratunac u BiH, dočekan od pripadnika policije Republike Srpske. Postoje pretpostavke da je na to područje doputovao sa zadatkom organiziranja prelaska granice, s jedne na drugu stranu – smjer je nepoznat, Mladića ili Karadžića. Navodno, nenadane zdravstvene tegobe su ga u tome omele, ali i skrenule pažnju na njegovo prisustvo na tom području.

Postoji, međutim, još jedna verzija o Tolimirovom hapšenju. Po njoj, a nije, a nije bez pameti, Tolimir nije „uhapšen u akciji“ nego je žrtvovan u ime viših srpskih interesa. Srbijanci su ga jednostavno predali organima Republike Srpske i tako sebi „poboljšali međunarodnu poziciju i osigurali nastavak pregovora o pristupanju Europskoj zajednici, a Srpska je svojoj policiji povećala kredibilitet skidajući s nje nekooperativni veo istkan na činjenici da do ovog slučaja nisu dali doprinos pravdi u traženju i hvatanju osumnjičenih za ratne zločine. Uostalom, neki izvori iz OSA-e i SIPA-e tvrde da je Tolimir, pored spomenutih skoropretrpljenih moždanih udara navodno boluje i od raka, prebačen iz Srbije u Republiku Srpsku automobilom ili helikopterom, a na granici je samo fingirana akcija hapšenja. Uostalom, Granična policija BiH nije sudjelovala u hapšenju, niti je imala informaciju od svojih ljudi da se na tom području desila takva akcija.

U izvještaju Republike Srpske, kao potkrepljenje prve verzije hapšenja i davanju značajne uloge uspješnosti njene policije, stoji da je Tolimir ilegalno čamcem prešao Drinu i na bosansko-hercegovačku obalu je stupio u Bjelovcu kraj Bratunca. Želio je tražiti utočište u manastiru Sase, šesnaest kilometara od Srebre-

nice. Tamo su ga čekali neimenovani jataci.

Tolimir je tokom proteklog rata bio jedan od najbližih pomoćnika generala Ratka Mladića, zadužen za obavještajno-bezbjednosne poslove Glavnog štaba Vojske Republike srpske. Optužen je za genocid, udruživanje radi vršenja genocida, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona ili običaja ratovanja. Optužnica protiv Tolimira potvrđena je 10. februara, a objelodanjena 25. februara 2005. godine. Pored Tolimira, na istoj optužnici nalazili su se već uhapšeni Milan Gvero i Radivoje Miletić, a terete za ubistvo, progone, nečovječno postupanje i deportaciju oko osam hiljada Bošnjaka iz Srebrenice i Žepe u julu 1995. godine. Optužnica je u dva navrata mijenjana, a avgusta 2006. godine Pretresno vijeće Haškog odlučilo je izdvojiti iz ovog spisa dio koji se odnosio na Tolimira – bio je u bijegu. Kako se navodi u optužnici, upravo je Tolimir 9. jula prosljedio naređenje Radovana Karadžića za zauzimanje Srebrenice Radislavu Krstiću i Milanu Gveri, koji su se nalazili na isturenom komandnom mjestu Drinskog korpusa VRS.

Odmah po hapšenju Tolimir je transportiran u Banjaluku iz koje je upućena obavijest u Hag, te je počela akcija koordinacije oko transporta uhapšenika ka Nizozemskoj. Pokazalo se da to nije jednostavno, s obzirom da je odmah ocijenjeno da je Tolimir teško bolestan. Stoga mu je ukazana liječnička pomoć, preko noći zadržan je u Banjaluci, a onda je, shodno uputama, ali pravilima oko transporta uhićenika dobivenim iz Haga, helikopterom transportiran u Sarajevo gdje je podvrgnut konzilijskom liječničkom pregledu. Kako se moglo saznati Tolimir je neposredno pred hapšenje pretrpio dva moždana udara. Liječnički tim je ocijenio stanje teškim, ali je, kako je rekao jedan od doktora, izdano odobrenje za let prema Hagu – zdravstvena pravila tribunala su labavija od onih koje nalaže medicinska rutina.

U Haškom tribunalalu, u čiju je pritvorsku jedinicu u Ševningenu Tolimir stigao, nisu raspolagali detaljima o akciji hapšenja. Olga Kavran, glasnogovornica Tužilaštva tribunala samo je saopštila da su uhićenika preuzeli, a da je Milorad Dodik bio prva osoba koja je obavijestila Karlu del Ponte, hašku tužiteljicu, o uspjehu njegove entitetske policije uz naglašavanje kooperativnosti s Hagom svih nivoa vlasti Republike Srpske.

Milan Pekić

Koštunica i Dodik režirali hapšenje Tolimira?

Svetko Kovač, prvi čovjek vojne obavještajne agencije Srbije, Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, i Rasim Ljajić, prvi čovjek Nacionalnog savjeta za saradnju Srbije s Tribunalom u Hagu, prekjucher su demonstrativno podnijeli ostavke na svoje dužnosti. Oni su se na takav korak odlučili u znak protesta jer ih je, kao i predsjednika Srbije Borisa Tadića, obmanuo premijer Vojislav Koštunica, koji je režirao hapšenje Zdravka Tolimira u Beogradu.

Kako nam je potvrđeno iz izvora bliskih Tribunalu u Hagu, glavna tužiteljica Karla del Ponte (Carla) tokom razgovora s Koštunicom, prezentirala je sve dokaze režiranog hapšenja Tolimira i od srbijan-

skog premijera zatražila objašnjenje.

Sam premijer djelovao je mirno i pokušao je sve negirati, dok su ljudi bliski Tadiću te i on sam bili nemalo iznenađeni. Susret s Koštunicom izrodio se potom u žestoku svađu u kojoj su trojica srbijanskih zvaničnika demonstrativno dala ostavke, a predsjednik Srbije izvinio se glavnoj tužiteljici. Potom je Tadić zamolio svoje bliske saradnike – Vukčevića, Kovača i Ljajića da ostavke povuku jer bi time šteta po Srbiju bila samo veća, što su oni na kraju prihvatili.

Del Ponte je tokom susreta kazala i da zbog ovakvog razvoja događaja ne može Vijeću sigurnosti UN-a podnijeti naredne sedmice pozitivan izvještaj ni kada je saradnja Srbije niti Republike Srpske s Hagom u pitanju.

Slovak će biti novi visoki predstavnik u BiH

Stupanje na dužnost Miroslava Lajčaka i poodavno najavljeni odlazak Christiana Schwarz-Schillinga očekuje se krajem juna ove godine

Bosna i Hercegovina kao da je osuđena na post-vikend top-vijesti, važne za njenu opstojnost. Takva zbivanja karakterizirala su i prošli mjesec. Ono što nikako ne odrađuju vlasti domicila, kreira međunarodna zajednica. Jasno, s beskonačnom nadom da će proizvesti boljitke. Domaći, poslije toga, traže skrivena značenja i opasnosti za svoju moć. i tako do beskraja.

Dakle, iz diplomatskih krugova stigla je vijest, kasnije potvrđena, da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira (PIC), na svom redovnom zasjedanju polovinom maja, imenovalo slovačkog diplomatu Miroslava Lajčaka za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Lajčak je aktualni politički direktor Ministarstva vanjskih poslova Slovačke i odličan poznavalac prilika na Balkanu, ali i u Bosni i Hercegovini. Bio je ambasador Slovačke, ali i OSCE-a, u Državnoj zajednici. Javier Solana, visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost, svojevremeno ga je imenovao za izaslanika za Crnu Goru i tamo je uspješno proveo referendum o nezavisnosti. Odlično govori ovdašnje jezike – u medijima BiH se navodi - bosanski jezik, i, navodno, dobro poznaje ovdašnje političare – ova kvalifikacija bi morala značiti – one u Podgorici i Beogradu.

Christian Schwarz-Schilling, poodavno je znano, odlazeći visoki predstavnik, nakon 18 mjeseci rada, najkraćeg mandata bilo kojeg vršitelja te funkcije, predat će dužnost Lajčaku 1. jula. Također se očekuje da će Lajčak biti potvrđen i kao specijalni predstavnik EU u BiH. Čekaju ga veliki reformski zadaci, što je evidentno i u ehu na vijest o njegovom imenovanju, kako u ovdašnjim međunarodnim, tako i u bosanskohercegovačkim institucijama.

Kako se saznaje, Amerikanac Raffi Gregorian, sadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika, ostaje na toj dužnosti do početka naredne godine. No, odjednom se govori o gotovo neprimjetnom i zagonetnom, trećem, a od prošlogodišnjeg februara imenovanom, a nezamjetnom čovjeku OHR-a, Nizozemcu Peteru Bas-Backeru. Kažu, ostaje, a nikome nije jasno šta je proteklih 18 mjeseci radio u OHR-u! Samo se zna da je ranije bio u ovoj zemlji. Od 2001. do 2003. godine radio je na povratku i predvodio Radnu grupu za obnovu u povratak i samo ga je dobrovoljni odlazak spasio od otkaza kojeg mu je već bio pripremio Paddy Ashdown.

U cijeloj priči ne prolazi nezapaženo ni istupanje Dircka Langea, glavnog pregovarača EU i šef Odjela za BiH i Albaniju pri Evropskoj komisiji za proširenje, koji je ocijenio da je posljed-

nje vrijeme nema nikakvog napretka u BiH u pogledu obaveza koje država ima na putu ka Evropskoj uniji. Kaže da Olli Rehn namjerava poslati pismo ovdašnjim političarima s upozorenjem da, što prije, napuste mrtvu tačku i zakorače unaprijed kad su u pitanju zahtijevane reforme.

Sluša li iko ovakvo upozorenje? Možda, ali je pitanje da li i razumije. Potvrđuje to i Lunge:

- Uvijek smo govorili da ritam i brzina kojom BiH može ići ka Evropi zavisi od ispunjavanja reformskih obaveza domaćih vlasti, a toga u ovom trenutku uopće nema, tako da se, na primjer, prvi ministar Nikola Špirić uzalud nada potpisivanju, do kraja godine, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Mi više ne planiramo nikakve ciljne datume!

A na kraju, cijelu vikend priču sa već spomenutim datumom, začinio je Sven Alkalaj, ministar vanjskih poslova BiH, a po povratku iz posjete Sjedinjenim Američkim Državama. Valjda tješeci, u stvari potpuno nezainteresirane Bosance i Hercegovce za međunarodna događanja, bez obzira što su u vezi s pozicijom ove zemlje, poželio je biti donosiocem dobre vijesti:

- Moj boravak u SAD je s tragom uspjeha! I dalje imamo američku podršku, a Daniel Fried i Nicholas Burns su mi neuvijeno saopćili da je BiH u fokusu SAD i da žele pomoći da naša zemlja okonča reforme. SAD će ostati veoma angažirane i opredijeljene da predvode proces reforme policije, ali i ustavnih promjene i drugih stvari koje će približiti BiH Evropi i tako pomoći potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU.

Da bi pojačao značenje svoje misli je rekao je da su mu Madeline Albright i Jim O'Brajanen, jedan od kreatora Daytonskog ustava, rekli kako Amerikanci žele da budu angažirani i putem prisustva raznih eksperata., a SAD će nastaviti pružati podršku BiH na putu ka punopravnom članstvu u NATO-u,

što mu je, veli, posebno podcrtano u Pentagonu gdje je razgovarano o konkretnim modalitetima saradnje.

Nakon što su sve agencije javile, a mediji prenijeli Alkalajeve utiske, uz savladavanje značenja ostalih vijesti važnih za BiH, Bosanci i Hercegovci su, vrijedi li isticanja, konačno predahnuli. Poneko je uzdahnuo, a mnogi, poznata je pojava, nakon vijesti zaokreta zaboravili su i disati!

Milan Pekić



Miroslav Lajčak, slovački diplomata je novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH

Kako su greške Bushove vlade uništile proamerički savez u Evropi



Bio je sunčan junski dan i George W. Bush je govorio na Varšavskom univerzitetu. Unutar, prisutni političari su slušali sa interesovanjem, napolju, mase su se okupile u znak podrške američkom predsjedniku. Nakon što je govor završen, mediji su bili puni hvale.

Teško zamislivo, ali istinito. Ovo je bio Bushov prvi posjet Poljskoj, nevjerovatno davnog ljeta 2001. U sklopu iste turneje, Bush je posjetio i Španiju. Tokom zajedničke konferencije za štampu, Španski predsjednik José Maria Aznar se zahvalio Bushu za „blagonaklonost“. – Španija je prijatelj Sjedinjenih Država, a predsjednik Aznar je moj prijatelj, rekao je Bush.

Čitava turneja nije prošla tako glatko: protestovalo se na američko-evropskom samitu i još ponegdje. Ali, ovi „normalni“ izljevi nezadovoljstva su bili ublaženi nečim dosad neviđenim: proameričkim savezom Blairove Britanije, Berlusconijeve Italije, desnom vladom u Španiji, Portugalu i Danskoj i naravno bivšim komunističkim državama centralne Evrope. Ovo su sve bile zemlje koje su netom prošle liberalizaciju tržišta i kojima se nije dopadala francusko-njemačka dominacija evropskom politikom. 2003, kada je Donald Rumsfeld prozvao Njemačku i Francusku „Starom Evropom“, ovaj kvazi-savez je dobio svoje ime: „Nova Evropa“. „Nova“ je ovdje značila pro-američka i kapitalistička, kao i podršku ratu protiv terorizma.

Četiri godine kasnije, „Nova Evropa“ više ne postoji. Aznar, Blair i Berlusconi su ispali iz igre, djelimično zahvaljujući i propaloj avanturi u Iraku. Raspoloženje u centralnoj Evropi se promijenilo za 180° – od proameričkog do dubokoskeptičnog. Početkom ovog juna, Bush planira da provede tačno 3 sata i 10 minuta u Varšavi, gdje neće održati govor i praktično će se samo susresti sa poljskim predsjednikom. A, i ta diskusija će biti vrlo ograničena. Smrtno ranjena Irakom, oštećena američkom neosjećajnosti prema njenim interesima (striktniji vizni režim, smanjenje vojne pomoći), „Nova Evropa“ će na kraju biti pokopana najnovijim američkim planovima da postavi proturaketni štit u Poljskoj i Češkoj.

Sa velikim zakašnjenjem State Department je učinio što je mogao da promovira ovaj projekat, a proamerički političari u obje ove zemlje su se trudili da mu pruže podršku. Uprkos svesmu, nove američke rakete ostaju vrlo nepopularne i nije sigurno da će ih podržati ijedan parlament. Evropljani jednostavno ne shvataju zašto oprema koja treba da Ameriku zaštiti od Irana treba da bude instalirana na njihovom tlu, pogotovo što Iran samo prijeti Izraelu, a ne Americi ili Evropi. Krajem prošlog mjeseca, ruski predsjednik Vladimir Putin je zaprijetio da će, u slučaju da SAD ostvari svoje planove, Rusija svoje nukle-

arne rakete usmjeriti prema Evropi. – Očito je, kazao je Putin, da ako se dio američkog strateškog nuklearnog naoružanja postavi u Evropi i postane prijatna Rusiji, mi ćemo morati odgovoriti.

Ovaj nadasve ciničan stav ruskog predsjednika je dakako pretjeran, ali ovakva retorika zabrinjava prosječnog Evropljanina i to je upravo ono što Putin i želi postići. Problem je u tome što se niko u Pentagonu nije dosjetio da bi njihov plan mogao naići na otpor ili da bi Česi i Poljaci mogli tražiti dodatne garancije i postavljati pitanja. Prema izvorima iz Washingtona, State Department koji je zadužen za vanjske poslove je za ove planove saznao tek kad je Pentagon već donio odluku. Zvuči poznato?

Sve ovo je moglo biti izbjegnuto. Čak šta više, „Nova Evropa“ umire u trenutku kad su i Francuska i Njemačka dobile lidere sa desna, koji su naklonjeniji Americi od svojih prethodnika. Sa malo više pažnje i manje arogancije, prekoatlantska alijansa je sada mogla biti oživljena, umjesto puna ljutnje i mržnje. Kad se napokon svedu računi ove američke administracije, šteta načinjena starom kontinentu bi mogla biti ista, ako ne i veća, nego ona pričinjena Iraku.

Haris Delalić

Prof Dr Božidar Matić:

**Bosna i Hercegovina - zemlja naučne i
privredne truleži**

Pamet i proizvodnja na žrtveniku politike

Prof dr Božidar Matić, nedavno je dobio Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva. Bez obzira što je Sarajlijama iznenađenje što je nije dobio davno, još prije rata, jer po ocjeni javnosti to je zaslužio, nenadano je postao, nipošto subjektom, nego predmetom političke afere. Pokazalo se da je riječ o još jednoj ordinarnoj gluposti amorfne političke tvorevine kakva je Bosna i Hercegovina. No, akademik Matić svjedoči o mnogo čemu i za bolje razumijevanje stanja, ali i pozicije zemlje u debeloj nevolji, s njim vrijedi razgovarati. Možda i boli ono što kaže, ali zar nije bolje podnijeti bol nego nevinu reći - nisam znao

Razgovarao: **Milan PEKIĆ**

Kako se u Bosni i Hercegovini, a po slovu njenog prvog akta - ustavnog dokumenta, skrojenog u Daytonu - teško mogu odrediti nadležnosti i odgovornosti pojedinih, a postojećih institucija i organa svašta se može događati. I događa se. Primjera ima, pa je takva, recimo, poznata najnovija priča o Srebreničanima i njihovom sarajevskom egzilu. Za njihovu sudbinu silno je „zabrinuta“ Federacija, jer je primarno Bošnjačka, ali ništa ne

može učiniti. Ali, u ime „viših interesa“ ne zaboravlja doprinositi zbunjivanju i zabludivanju ojađenog naroda. Tako se i krenulo u prijetecé iseljenje - ako se ne „dogodi zakon“, a neće, sa smislom definiranja još jednog „distrikta“ ili „odpojenja“ od Republike Srpske i „pripajanja“ Federaciji, Srebrenica će ostati prazna. Već je vidljivo: Federalno su ih (s)lagali, valja im opet Dodiku i njegovim potezima. Izgleda, njegovih mjera će biti.

Epizoda je i aktualni štrajk radnika u federalnom zdravstvu.

Ljudi nemaju kolektivne ugovore, niti ih imaju s kim potpisati. Kako svaki kanton odgovora za svoje zdravstvo, finansira ga i razvija, ni u čemu nema zajedničke doktrine. Uglavnom, skoro mjesec dana niko se nije obratio zdravstvenim radnicima.

Tako je i sa školstvom – više je ministara nego profesora, a fakultete ima i poneka mjesna zajednica.

Čemu sva ova priča, kao uvod u intervju s akademikom, Prof. dr Božidarom Matićem, doktorom tehničkih znanosti i jednim od vodećih znalaca ove oblasti u BiH, aktuelnim predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti BiH, ovogodišnjim laureatom Šestoaprilske nagrade Sarajeva?

Da bi bilo zanimljivije! Da bi jasniji bio kontekst platforme za nemoguće građenje države! Jer... Ne, ovakav odgovor nije ni tačan, ni ilustrativan. Stvar je u tome što je upitno i ko je, kako, zašto i čemu nadležan kad je u pitanju akademik Matić. Njegov društveno-koristan rad, njegova (sa)znanja, obaveze i dužnosti... No, dobro, i u razgovoru o suštini Bosne i Hercegovine, razlikama između prošlosti i nimalo sjajne budućnosti ove države, kad je sadašnjost ovakva kakva jeste, ušli smo kroz priču o demokratskim ustrojstvima jednog grada, ili kantona – svejedno! U krajnjem, opet je riječ o državi i njenoj organizaciji kroz ranije navedene svježe epizode, ali i kroz još jednu, a tiče se upravo spomenute nagrade. Što se, skoro pa direktno, umalo slomila na Matićevim leđima. A takvo što, postojeće nelogičnosti i ne-nadležnosti čak i i kvadruplicira. Stoga, još jedan federalni paradoks, s Matićem, u ulozi koju nipošto nije tražio. Jednostavno, u teritorijalnoj organizaciji Federacije stoji i istina da se područje Kantona Sarajevo skoro stoprocentno poklapa s teritorijem grada. Tako postoje organi Kantona sa skupštinom, vladama i ministarstvima, a paralelno, valjda nedovoljnog broja fotelja radi za uhljebljenije brojnih zaslužnih stranačkih kadrova, i potpuno paralelna gradska vlast. Naravno, nadležnosti nisu raščišćene, oni u gradu materijalno ovise od davanja milostinje kantona, nesporazumi su brojni. Uostalom 6. april se svake godine obilježava kao praznik Grada, Kanton ima svoje slavlje svakog maja. Oba nivoa vlasti dodjeljuju svoje nagrade, a na vlasti su iste stranke. Grad, međutim, ima i vanstranački odbor za dodjelu Šestoaprilske nagrade, a kad se čulo da je njihov kandidat za laureata Božidar Matić, pobjesnio je vrh Stranke demokratske akcije. Sve su učinili za miniranje takve odluke.

Osman Brka, član GO SDA i bivši poslanik državnog Parlamenta izjavio je da je akademik Božidar Matić, prošli rat nazvao građanskim, a Armiju BiH nazvao "falangom". A uz to, kad je, za vladavine Alijanse obavljao dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, izjavio je da je "...struktura vlasti u BiH bila glavna smetnja reformi. Do sada su na vlasti bile nacionalističke političke stranke, a u opoziciji stranke građanske orijentacije, koje zastupaju ideologiju civilnog društva. Stranke na vlasti su jedna s drugom bile u koaliciji i istovremeno su bile nepopustljivi protivnici u radnoj atmosferi, optužujući jedna drugu za unitarizaciju države, destrukciju itd". Sve, jednostavno nedopustivo i nedostojno za dodjelu bilo kakve, a ponajmanje nagrade kakva je nagrada grada Sarajeva!

Sve ovo Brka je izgovorio na sjednici GO SDA, zahtijevajući da se Stranka ogradi od Šestoaprilske nagrade, ako će je primiti akademik. Takav zahtjev, pa i donijeta odgovarajuća odluka mogla su značiti da uručenja neće ni biti jer, rečeno je već, SDA ima vlast u Gradu, a sa Strankom za BiH drži je i u Kantonu. No, nad odborom za dodjelu nisu ima prerogative. Gradonačelnica Sarajeva, kadar SDA, izjavila je da će kao gradonačelnica nagradu morati uručiti, ali poštuje odluku Glavnog odbora. Još jedan nonsens, zar ne? Pod pritiskom građana akademik je nagradu primio. Bilo je olujno, proliveno je mnogo žuči, a iskristalizirao

se stav nestranačke javnosti da je sramotno što Šestoaprilsku nagradu Matić nije dobio još prije petnaestak godina.

Vrijedi još reći istinu, prije ustupanja prostora Matiću da izgovori činjenice o stvarnosti Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju o privredi i položaju nauke i obrazovanja. Nikad, zaista nikad, Matić nije Armiju Republike BiH nazvao falangom, rat nikada građanskim. Jeste rekao da sadašnja "...BiH nema vojsku, već tri partijske falange". Podsjetio je da su u entitetima postojale tri vojne komponente sa potpuno odvojenim linijama zapovijedanja i tri zapovjednika se nisu miješala jedan drugome u posao. Podsjetio je na doba „hrvatske samouprave“, kada je HDZ izvodio pa uvodio u federalnu vojsku njenu „hrvatsku komponentu“, onda kako je SDS upravljao VRS, pa, na kraju i na to da su mnogi od tadašnjih vojnih djelatnika završili na haaškoj optuženičkoj klupi. Istina je i ono o strukturi vlasti kao smetnji reformama, ali ilustracija istine u toj sintagmi nudi i naredni razgovor. A argumenti su... uostalom, najbolje je da to čitaoći sami prosude.

Rekli ste i tvrdite da stanje u nauci BiH katastrofalno. Izgovorili ste - sablasno. Rukovodite Akademijom nauka (ANU) i kažete da je izložena pritiscima u borbi za jedinstvenost znanstvenog prostora. Dakle, o čemu je riječ i šta se događa?

– Prije svega i prvo: Akademije su u svijetu zasnovane na vrlo strogim pravilima, a tako i djeluju. Naravno, te stvari se mogu deformirati, primjer je Srpska akademija u Beogradu (SANU) sa svojim čuvenim memorandumom, dokumentu priloženom i tužbi BiH protiv SRJ-a. Njen predsjednik mi se i zakleo da nikada takvo što nije sastavljeno, pa ni naručeno, nikada nije bilo zvaničnim dokumentom, ali da ga jest samoinicijativno napravila nekolicina akademika. To su već druge stvari. Prve su naša današnja događanja i, bolje rečeno, nedodogađanje i potpuni izostanak onog što bi trebalo biti suštinom i krunsko u obrazovno-naučnom sistemu jedne zemlje. Stvar je u tome što je to relevantno i za održivost, samostojnost jedne države. A na tom planu ne stojimo nikako dobro. Da izgovorim osnovno određnje: broj članova Akademije utvrđen je još davno prije rata, na osnovu naučnog dostignuća svake republike Jugoslavije. BiH je imala svega šest posto ukupnog znanstvenog učinka Jugoslavije, stoga nije smjela, nije imala opravdanje za veći broj od 55 članova. Crna Gora je imala 40, Makedonija 45, itd. Sve akademije ex-Jugoslavije se i danas drže tog pravila.

Finansiranje Akademije

Alija Izetbegović nije dozvolio ratu da prouzrokuje gašenje naše akademije i naredio je Kantonu Sarajevu da godišnje osigura oko pola miliona maraka. Onim što se naziva „snalaženjem“ prikupi se otprilike još toliko. Vrijedi li ičeg podatak da Hrvatska akademija raspolaže s oko 20 miliona i da bi srazmjerno snazi – bosanskohercegovačka akademija je tri puta manja od Hrvatske – ustanova u Sarajevu bi trebalo da ima oko 6sedam miliona maraka.

A kod nas? Nije definiran ni status akademije, a nije ni jedinstvena! Republika Srpska ne dozvoljava da se produži egzistencija ove ustanove kao državne. Tražimo od države definiranje statusa. Svojevremeno je Predsjedništvo države formiralo komisiju da se vidi može li se naći neki kompromis. Naš prijedlog je bio da se uspostavi državna akademija čija će osnivačka pravila preuzeti vlada, ali

srpski članovi su rekli "ne, Federacija nek' ima svoju akademiju, a RS svoju"! I imaju je. Kao nacionalnu, a smatraju da bi ovu našu, koju smatraju federalnom, nikako državnom, trebalo razbiti na dvije. Na Skupštini ANU-a donijeli smo odluku da ćemo svi prestat biti akademici ako ova institucija bude "silovana"! Mi smo multietničko društvo, i to se uvijek poštovalo, ja sam došao na mjesto predsjednika poslije Bošnjaka - Seida Hukovića, a on je naslijedio Srbina - Svetozara Zimonjića... Borit ćemo se pod svaku cijenu da sačuvamo jedinstvo znanstvenog prostora BiH!

Postoji tvrdnja i da je nauka u ovoj zemlji presiromašna. Da je takva i njena akademija (ili akademije?!). Zar se o svemu ne stara vlast onako kako je to u drugim zemljama?

- Prošle godine na jednom simpoziju održanom u Norveškoj, na temu visokog obrazovanja u Evropi, istaknuto je da je BiH zemlja s najmanje izdvojenih sredstava za naučnoistraživački rad. Voljeli smo tako reći, nekad smo se ponosili kvalitetom, a u biti potcjenjivački raspoloženi, dakle voljeli smo za nas pozitivne komparacije s Albanijom. E, sad mogu reći gorku, punu istinu - čak je i Albanija ispred nas. Nažalost, to je posljedica totalnog primitivizma naše vlasti. I zaduženi za razvoj oblasti nauke ništa ne čine - ne poznaju ni oblast, ni obrazovanje, ni nauku. Kad nas je nedavno posjetila jedna ocjenjivačka delegacija UNESCO-a, sa zadatkom utvrđivanja dokle smo stigli u domenu istraživanja, odnosno naučnoistraživačkog i istraživačko-razvojnog rada bili su zaprepašteni. Vođa grupe mi se povjerio - s relevantnim ministrima su imali sastanke, ali uopšte nisu mogli razgovarati jer naši dužnosnici ne poznaju jezik nauke! Reći ću i da na našim univerzitetima nema istraživačkog rada. Jednostavno, poslije rata fondovi za istraživanje i razvoj nisu obnovljeni. Recimo, prije rata je ulaganje u nauku na univerzitetima i istraživačko-razvojne projekte u preduzećima iznosilo 1,5 posto bruto društvenog proizvoda. Sada je to trideset puta manje - 0,05 posto! Najstrašnija stvar kad su u pitanju istraživanja je mjerenje efikasnosti istraživanja putem svjetskih baza podataka koje prate naučnoistraživačke radove. Vaš rad, odnosno članak o njemu će biti vrednovan ako je objavljen u nečem praćenom od te baze. U suprotnom, ako je vaš tekst u nečemu znanstveno „lijevom“ kao da niste ni radili, ništa se ne računa, rad kao da niste ni objavili! Morate biti i citirani - postoji mjera za vrijednost objavljenog rada, takozvani Science citation index (SCI). Njime se između ostalog, mjeri koliko je drugima taj rad značio i vrijedio u njihovim istraživanjima. Em kad ovo objasnih, mogu li konstatirati, hoću li nekome zasmetati ovom činjenicom, da je prije deset godina Hrvatska propisala da svaki njen univerzitetski nastavnik mora imati bar dva takva rada svake četiri godine! U, suprotnom, adio univerziteti - naučne stolice ne podnose prazno grijanje! Samo, ulazak u baze podataka se plaća. Slovenija je kao država lani za to platila oko 320 hiljada dolara. Naravno, mi nemamo pravo ulaska u tu bazu! Naime, entiteti to ne mogu kupiti, to samo može država, a kako nemamo ministarstvo nauke i tehnologije, a Ministarstvo civilnih poslova i ne zna o čemu se radi, ko će je kupiti?! Uostalom, šta ćemo u bazi kad nemamo projekata? Jer radovi se pišu kao rezultat projekta, a moraju postojati fondovi koji će ih finansira-



Božidar Matić

ti. I sad, nakon ovakve zatvorene naučne kružnice neka mi neko kaže da postoji, ali i gdje je naša nauka.

Bez obzira na državne nevolje, zar nije tačno da nekakvih državnih ulaganja, na bilo koji način, ipak ima?

- Lani je Kanton Sarajevo pojedinim profesorima za njihov naučno-istraživački rad izdvojio oko pola miliona dolara. Provjeravali smo da li se njihovi radovi nalaze u nekim osnovnim međunarodnim bazama poput Current Contents (CC), bili smo frapirani rezultatom - od nekih četrdesetak projekata, ni polovina njihovih autora tamo nema. I o tome je riječ. Za razliku od nas, sve druge zemlje bivše Jugoslavije napreduju. Crna Gora je 1990. imala 1,79 naučnoistraživačkih radova na 100 hiljada stanovnika, a 2000. se podigla na 3,41; Makedonija je imala 2,36, a popela se na 5,24 dok je Hrvatska sa 18,40, skočila na 26 radova. Mi smo jedini pali - sa 1,95 na 0,61! A i ovo su pretežito radovi naših naučnika, ali u inozemnim institutima! Zato je potrebno na svakom fakultetu formirati, kao što ih ima jedino Ekonomski fakultet u Sarajevu, institute za naučnoistraživačku djelatnost. Ni na jednom drugom fakultetu takve institucije kod nas nema!

Moram reći: iz Lisabonske deklaraciji proizlazi da zemlja kandidat za ulazak u Evropsku zajednicu mora za naučno istraživački rad izdvajati, tri posto od ukupnog bruto društvenog proizvoda (BDP). To nećemo uspjeti.

Ali, koliko bismo mogli i po tom osnovu koliko jeste izdvojeno?

- Ko god ima fiskalnu snagu, odnosno pravo potrošnje javnih sredstava, morao bi formirati fond za istraživanje, a iz takve obaveze proističe da su to Vlada BiH, sa 7,47 posto javnih prihoda, Federacija BiH 56,92 posto, Republika Srpska 30,1 posto i Distrikt

Brčko 5,51 posto. S ovim procentima u nauci bi morali učestvovati u ukupnoj sumi od 190 miliona maraka godišnje što je 2/3 od ukupnog iznosa. Ostatok bi trebala uložiti privreda. Umjesto toga, u 2004. je u cijeloj BiH izdvojeno za ove namjene samo nepunih sedam miliona! Vlada BiH je trebala izdvojiti 14.193.000 KM, a dala je - ništa, Federacija je trebala 108.148.000 KM, a izdvojila je 5.127.000, a RS je umjesto 57.209.000 KM dala milion! O kantonima da i ne govorim, samo su dale Sarajlije - od potrebnih 23 miliona pristigla su samo 3 miliona.

Bili ste predsjedavajući Vijeća ministara BiH. To znači i da iskustveno imate odgovore na pitanje zašto je to tako?

- Zato što politika i političari ne znaju o čemu se radi! Ne poznaju svjetske norme, svoj pristup grade na vlastitom neznanju. Nije im jasno da bez istraživačkog razvoja nema ni izvoza! I preduzeća moraju formirati svoje istraživačke centre ili grupe. Neka u njima barem jedan - dva čovjeka misli o razvoju proizvoda. Mi smo načinili strategiju i u njoj jasno naznačili šta tko sve treba uraditi, a treba početi sa formiranjem državnog, entitetskog, kantonalnih fondova za naučno-istraživački razvoj...

No, profesore, mislim da je upravo sad zgodno komparirati stanje prirode u Bosni i Hercegovini prije ovog rata i sada. Dakako svi vidimo i osjetimo da prilike nisu dobre, ali nauka ima, zar ne, „opipljivija“ gledišta i specifičan kut promatranja. Dakle...?

- Ništa neću komparirati. Imam šta reći pa prosudite sami. Dakle, Jugoslavija je u 1945. godinu ušla, prema ondašnjim statistikama - upitnim podacima, ali ipak bliskim istini - s 80 posto devastiranim i uništenim potencijalima iz 1939. godine. Dakle, 1945. startalo se s petinom nekadašnje privredne snage. Neposredno uz poratni start došla je i strašna, po ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji, rezolucija Informbiroa, koja je uvela Jugoslaviju u potpunu blokadu. Što je najgore, Zapad nije vjerovao da je sukob sa SSSR-om istinit i od 1948. do 1950. nije bilo podrške ni otkud. Bile su to dvije strašne i gladne godine. Tek 1950. je došlo do kontakta sa Zapadom, konačno su shvatili i povjerovali u stvarnost sukoba, pa su pomogli da se narod prehrani - pomoć je bila takva, da kažem prehrambena. Privredno, dizali smo se sami. Onda nismo ni shvaćali šta to znači, a boga mi, nismo ni osamdesetih godina prošlog vijeka. Narod može tek sada, u ovoj novoj poslijeratnoj krizi i poslije raspada vidjeti šta smo ustvari imali, a danas nam nije ni blizu. No, naučno, nešto smo sagledavali neposredno pred prošli rat. Tek početkom 90-tih u svijetu su razvijene i danas važeće metode za ispitivanje konkurentne sposobnosti. Radilo se i radi o inovativnim, dakle novim metodama koje ću, evo, primijeniti u odgovoru na vaše pitanje o istini. Nije neuobičajeno, kad je riječ o primjeni novog da bi se osvijetlilo staro i izvukli neki zaključci, uraditi nešto ovako - sjetite se da se, recimo, nova metoda DNK primjenjuje na egipatske mumije da se vidi jesu li Tutankamon i Nefretiti bili samo brat i sestra ili muž i žena! Dakle, evo kako izgleda primijeniti novu metodu na stari period i tako pokazati kakva je bila konkurentna sposobnost, dakle, kvaliteta naše privrede. A ovo danas je...

Hoćete reći da BiH u zajednici s drugim republikama bivše Jugoslavije nema podudarnost sa slikom ove nove i mlade dr-

žave?

- Da ovako kažem: BiH je za postojanja Jugoslavije, nastajivalo 18 posto stanovništva, a u njoj je ostvarivano i 13,6 posto bruto društvenog proizvoda tadašnje SFRJ. Indeks razvijenosti u odnosu na prosjek one države bio je oko 0,75 promila, dakle, bili smo ispodprosječno razvijeni u odnosu na Jugoslaviju. Međutim, ta Jugoslavija je na tadašnjoj listi članica Ujedinjenih Nacija bila na 27. mjestu po BVP i na 28. mjestu po BDP per capita. Jugoslavija je imala, a nama je pripadalo ovih 13 posto, 77 milijardi američkih dolara BDP, odnosno 111 BDP po kupovnoj moći. Po tadašnjoj metodologiji obračuna, BiH je imala BDP od 10,5 milijardi, ovo je nešto niži broj nego što bi bio kad bi se današnja metodologija primijenila, odnosno imala je 15 milijardi po kupovnoj moći. Razmjena uvoz plus izvoz sa inozemstvom bio je 23 tadašnjeg BDP sa inozemstvom i 58 posto BDP sa drugim republikama. Dakle, 81 posto BDP je bilo u razmjeni. To je nezamisliva cifra za današnje vrijeme, jer sad su ove druge republike neovisne države. Vanjsko-trgovački suficit BiH, ovo je krunski broj, je bio pola milijarde u 1990. godini američkih dolara ili 5 posto tadašnjeg BVP. Suficit 5 posto! BVP. Konačni zaključak: BiH je 80-tih imala samoodrživu privredu unutar svog tadašnjeg okruženja, iako na niskom nivou u odnosu na Evropsku Uniju, ali to je druga jedna priča.

Dobro, da bi i običan čovjek u potpunosti razumio: bješe li „stara“ BiH bolja od ove danas?

- Prema podacima Ujedinjenih nacija Jugoslavija je u periodu 1980. - 1991. bila više nego respektabilna zemlja - osma ekonomija u Evropi. Moram reći, kad govorim o BiH da je prema nedavno promoviranom izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma iz Davosa o globalnoj konkurentnosti 150 zemalja, BiH zauzima 98. mjesto. Prema spomenutoj metodi, a pri izučavanju

Elegant Touch Stonework Inc.

Granite - Marble - Zodiaq - Corian Works

7040 Osteen Rd. New Port Richey, FL 34653

Tel: 727-848-5336
Fax: 727-848-5366

Besplatna procjena i instalacija svih poslova

Koristite naše servise za uljepšavanje Vaših Ambijenata

- * Kuhinje
- * Kupatila
- * Kamini
- * Biroi
- * Unutrašnji i vanjski radovi

Vaš pouzdan partner u svim kamenim izvedbama Familija Gacanica

Granite & Marble EXPERTS
Evropska kvaliteta obrade po Američkim Standardima
Kvaliteta zagarantovana od 2004

www.elegantstonework.com



Solzeil Salon

Experience The World

Salon & Shop Convenience

- *Aveda and Phyto Products
- *Men's Haircut \$20.00
- *Women's Haircut \$35.00 & up
- *Hair Color \$45.00 & up
- *Permanent Wave \$50.00 & up
- *Eyebrow Wax \$10.00
- *Multi Cultural Design & Styles From French, Bosnian, Czech, Vietnamese, English

770-723-9004

Za sve informacije i termine obratite se Sabini ili Vahidi

4800 Briarcliff Rd. (Lower Level - Northlake Mall - Next to Sears)



**KELLER
WILLIAMS**
REALTY

Osman "Cico" Vujinović
Cell: 404-550-8054
Office: 678-808-1440
E-mail: osmanv@kw.com



**Bank of
America**

Mia Ibrulj
Cell: 770-597-3961
Office: 770-717-2059
E-mail: mia.ibrulj@bankofamerica.com

BUDITE INFORMISAN KUPAC

Životni SAN svakog čovjeka je DOM po njegovoj želji!!

**Naš je MOTO zadovoljiti Vaš SAN!
Neka Vaš SAN postane STVARNOST!!**

privrede Jugoslavije, uz primjenu kriterija metode, takozvanog clustera, to znači grozd, dobivamo tzv. profil konkurentnosti. Evo tih ocjena i odmah da kažem da je u dobu pred raspad bilo dosta pozitivnih ekonomskih efekata. Dio je proizlazio i iz činjenice da Jugoslavija nije bila izlovena bilo kakvom tehnološkom embargu... Mogli smo kupiti sve što se prodavalo na Zapadu, dok su, recimo, zemlje Varšavskog pakta bile pod embargom. Mnogi su dolazili sa istoka samo da vide šta mi to ovdje imamo, bez obzira što nismo smjeli preprodati. Ta pozicija medijatora, ta šansa se koristila... I, konačno, evo ocjena, počet ću s negativnim. Takva je ocjena ondašnjeg bankarskog i finansijskog sistema, koji je često bio pregrijan, plasmani često rizični. Potom, putna infrastruktura je bila loša, dobiva negativnu ocjenu, nefleksibilno radno zakonodavstvo. Vi ste mogli ljude primati u firmu, nikoga se niste mogli riješiti, što je na koncu dovelo do užasnog bubenja firmi i pada produktivnosti. Međutim, pozitivni faktori su dostupnost stranog kapitala dobrim poduzećima – ko je bio dobar njemu je dolazilo. I to prvoligaški strani kapital. Uzmite „Unis“, bio je dio Volkswagenovog clustera. Volkswagen je leaderska firma u svojoj klasi automobila, svjetski leaderska. Švedski SKF je sve i svja u industriji kugličnih ležajeva, oni koji znaju šta je kuglični ležaj, koliko je to važan element, znaju o čemu govorim. E taj i takav SKF, već decenijama broj jedan, prvoplasirani u svijetu, družio se s nama. Takvih primjera se može navesti koliko hoćete. Znači, dostupnost stranog kapitala dobrim poduzećima, inovacijska spremnost poduzeća. Samo moj „Energoinvest“, gdje sam ja život proveo, imao je 11 istraživačko-razvojnih centara, od kojih su pet imali status instituta... Takvi su stvarali konkurentnu sposobnost, izvoznu sposobnost... Zatim, troškovi radne snage su bili niski i to je poseban plus, dobro, za radnike i njihov standard baš i nije bio, ali s gledišta konkurentnosti to jeste plus. Imali smo dobro obrazovanu radnu snagu i jak naglasak na važnost obrazovanja, posebno specijalističko obrazovanje u školskim centrima poduzeća. Najnovija doktrina je da je država zadužena za opće obrazovanje, a za one najfinije napredne faktore u obrazovanju su odgovorna poduzeća koji moraju imati svoje školske centre. Mi smo početkom 60-tih već počeli osnivati školske centre u većim poduzećima. Dakle, apsolutno po današnjim kriterijima vrhunski potez. Konačno: Tri minusa i šest plusova i čitava ova determinanta ovih faktora se ocjenjuje kao srednje stanje. I moje pitanje: koliko plusova BiH može dobiti danas?

Determinante i kriteriji

Konkurentne sposobnosti podrazumijevaju, prvo, sposobnost preduzeća da se stalno inovira, zatim proizvodne i prodajne procese, potencijale za poboljšanja organizacije, kvaliteta proizvoda, usluga i svih vidova radnih procesa, te operativnu efikasnost, čemu pomaže dobra infrastruktura države. Zatim, bitno je snažno liderstvo, sposobno da definira i provede dobru strategiju tržišno pozicionirana poduzeća, važna je struktura poduzeća, konkurencija na domaćem tržištu sa domaćim i inozemnim poduzećima koja izoštrava tržišne sposobnosti, neprekidno motiviranje poduzeća na inovaciju i poboljšanja, a čiji subjekti su značajan izvor relevantnih informacija. Zatim je bitna visoko zahtjevna domaća potražnja, čiji kvalitet je bitniji nego obim, visoki zahtjev domaćeg kupca, koji traži više od standarda su dragocjen rani signal o tome šta bi u budućnosti moglo tražiti inozemno tržište. Zatim visoko-kvalitetni domaći dobavljači i kooperanti, koji su i sami sa izvozničkim aspiracijama, a locirani su u blizini kako bi se olakšala istraživačko-razvojna suradnja i razmjena informacija. Postoji i uvažava se i uloga više sile, to je uloga koju mora ispuniti država da bi poduzeće postalo konkurentno sposobno s jasnim naznakama šta država treba činiti i šta država nikako, nikako ne smije činiti. Inače kvari konkurentnu sposobnost poduzeća. Tu postoji i uloga šansi koje se slučajno pojavljuju i koje preduzeće mora prepoznati i iskoristiti.

Ustvari methodske determinante sadrže oko 200 kriterijuma na osnovu kojih se ocjenjuje konkurentnost poduzeća, gradova, regija i država.

Niste li malo navijački okrenuti ka prošlosti? Da niko ne shvati krivo – ne mislim na ono što se danas često definira kao YU nostalgičarstvo. Mislim na znanstvene procjene jer od njih, da naglasim, polazite.

– Liderstvo, strategija i struktura, rivalitet onda nisu podržavani i to onom dobu nosi međunarodno relevantnu, prema spomenutom metodu, negativnu ocjenu. Često su podizane hajke protiv menadžerstva. Problem su bila i nestabilna rukovodstva, rukovodna pozicija, dakle nije podržavala planove dugoročnih strategija itd., jer niko nije znao hoće li preživjeti, da mu neki komitet ne počne hajku. Bilo je: dva si mandata direktor – ne možeš treći mandat i takve stvari. Ja se samo sjećam koliko je Emerik Blum, osnivač i direktor „Energoinvesta“ prepatio što je jednog dana ocijenjeno: „Moraš da ideš, predugo si“, a on je još imao toliko dobrih ideja da bi još bolji „Energoinvest“ ostavio iza sebe nego što ga je ostavio.

Zatim, bila je nestabilna struktura. Lokalna društveno-politička zajednica mogla je vrlo lako početi razvaljivati veliku integraciju. Politika podbode lokalno rukovodstvo i ... U samoupravnom sistemu finansijski suverenitet je bio na osnovnoj organizaciji udruženog rada, a ne na složenoj organizaciji, tako da su svi naponi složenih organizacija lako mogli biti razvaljeni. Ukidala su se preduzeća nakon što su bila napravljena, nakon što je kolektivni preduzetnički rizik preuzeo SOUR. Kad sve krene dobro, mogli su, kao što i jesu u mostarskom „Aluminijumu“ reći velikom „Energoinvestu“: Vi nama više ne trebate! A nikad ne bi nastali bez „Energoinvesta“! Bilo je gluposti, ali i previše dobrog, ekonomski dobrog, čega danas nema ni u trgovima. Recimo, postojao je rivalitet poduzeća na domaćem tržištu. Evo, uzmite najobičniji frižider, pet proizvođača frižidera bilo je u Jugoslaviji, grizli su se kao najveći konkurenti i to je stvorilo i da se frižider mogao izvoziti i bio je pristojne cijene, itd. Rivalitet izvlači ona spomenuta tri minusa jer je i toliko važan za konkurentnu poziciju poduzeća. Dakle i na kraju, a onako kako vas najviše interesira: BiH je tijekom 80-ih bila srednje razvijena industrijska zemlja. Imala je konkurentnu sposobnost koja se dokazuje trgovačkim suficitom od tih 5 posto BVP, a ulaganje od 1,5 posto BVP u istraživanje. Bez vojnih, osiguravalo je stabilnu tržišnu poziciju, koja je uništena agresijom iz 1992. godine. Danas nema - ničega. Ničega!

“Milošević je bio rigidni boljševik operiran od nacionalizma”

Uokviru feljtona “Zašto se raspala Jugoslavija”, govorio je i Nijaz Duraković, posljednji predsjednik CK SK BiH, prvi predsjednik reformiranih komunista, a potom i SDP BiH, danas član svoje stranke i redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Na mjesto predsjednika Saveza komunista BiH izabran je dan nakon obilježavanja 600-te godišnjice poraza srpske vojske na Kosovu.

Jeste li išli na Gazimestan?

DURAKOVIĆ: Nisam, ostao sam u Sarajevu. Ne sjećam se tačno imena, ali mislim da je išla jedna delegacija ispred Centralnog komiteta.

Kako ste doživjeli tu proslavu?

DURAKOVIĆ: Gazimestan je bio finale onoga što se već dešavalo diljem bivše Jugoslavije, od “balvan revolucije”, “jogurt revolucije”, nošenja moštiju kneza Lazara, faktički demonstracije velikosrpskog nacionalizma. Već je počelo ono takozvano prebrojavanje kostiju, već je prenesen taj duh i jedan masovni, histerični i povampireni nacionalizam.

U Srbiji na površinu isplivava Slobodan Milošević. Osmu sjednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije je nekakva prekretnica koje se svi otprilike drže u tim političkim procesima u bivšoj Jugoslaviji. Je li u Bosni i Hercegovini, u partijskim vrhovima, ikada ocjenjivana i procjenjivana Osmu sjednica u Srbiji?

DURAKOVIĆ: Naravno da jeste, i to u više navrata. Prije toga je ocjenjivan Memorandum Srpske akademije nauka, koji je izašao 1986. godine. Ja sam Miloševića i upoznao otprilike te 1986. godine u januaru ili februaru. On je došao u posjetu sa tadašnjim predsjednikom Predsjedništva Republike Srbije, Ivanom Stambolićem. Za Stambolića su bili zaduženi članovi državnog predsjedništva, a mene je tada zvao Milan Uzelac - predsjednik Predsjedništva Saveza komunista. Ja nisam znao o čemu se radi, znam da je bila nedelja i ja sam im bio domaćin u vili Đure Pucara - danas je to američka ambasada. Imao sam zadatak da Miloševića malo propitam ko je, šta je, kakvih je nazora. Već se tada, naročito u medijima, posebno u nekim časopisima kao “Književna reč”, te u romanima Dobrice Ćosića, protura teza da Srbija po pravilu dobija u ratu, ali da gubi u miru. Tada se pojavio i Pavićev “Hazarski rečnik”, koji otprilike govori o nebeskom narodu, o Hazarima koji su uvijek kažnjavani tim da

dobijaju ratove, a ovamo je otprilike vatikansko - kominternovska zavjera, na čelu sa Titom, Kardeljem i tako dalje. Prilikom prvog susreta sa Miloševićem moj zadatak je bio, kao što sam rekao, da ga malo propitam da li on ideološki podržava četništvo i jedan u osnovi velikosrpski nacionalizam i velikodržavljke koje se već eksponiralo u historiografiji, u literaturi, u medijima i u

mnogim segmentima društvenog, političkog i kulturnog života. Moj prvi dojam je bio da je on jedan rigidni boljševik i da je operiran od nacionalizma. Na direktan upit šta će uraditi, recimo, sa napisima Ostojića, Čavoškog, Koštunice, Đuretića i raznih drugih pera nacionalizma, on je rekao: “To ćemo lako riješiti, prvo ćemo im uskratiti finansije, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo dalje.” Otprilike je minimizirao cijeli problem. Djelovao mi je kao jedan moderni američki političar, kratko ošišan, pušio je “kubu” cigaru. Ja sam vjerovao da se radi o čovjeku koji je bliži ovako jednom staljinističkom modelu političara.

U ovoj istoj seriji razgovora Stipe Šušvar tvrdi da je on procijenio Osmu sjednicu kao nedemokratsku, upozoravajući još tada na opasnost od Miloševićeva izbora?

DURAKOVIĆ: Stipe Šušvar je moj dobar prijatelj, ali me je, moram priznati, u to vrijeme, baš prije Miloševićeva izbora, razočarao, jer sam ja zaista vjerovao u njegove procjene. Svojevremeno se svake godine u Cavtatu održavalo međunarodno savjetovanje pod nazivom “Socijalizam u svijetu”. I upravo se taj skup u hotelu “Croatia” održavao uoči Osme sjednice. Tada je mene Šušvar ubjeđivao da treba upotrijebiti sva sredstva da se skine Ivan Stambolić, a da se promovira Slobodan Milošević. Naravno, to je bila katastrofalno loša procjena. Što se tiče ocjene Osme sjednice, barem meni je bilo jasno da je to sve bilo prvo izaranžirano i da je tu ključnu ulogu odigrao Nikola Ljubičić, koji je već tada bio direktno u funkciji politike Slobodana Miloševića. On je imao ugled kao Titov general, kao čovjek koji je bio načelnik Generalštaba. Glasanje je bilo izrežirano. Sve je bilo lažirano. Sve je bilo, zapravo, apsolutno nedemokratski, a malo se ko smio tada drznuti i reći nešto, jer je iza svega toga stajala s jedne strane još uvijek moćna partija, vojni vrh s druge, a policija s treće strane.

Da li je iko, gospodine Durakoviću, unutar partijskih vrhova na području cijele bivše Jugoslavije upozoravao na opasnost koju sobom nosi Miloševićeva inauguracija?



Nijaz Duraković

U ovom broju nastavljamo sa intervjuima s onima koji su među posljednjim vodili Jugoslaviju prije njene propasti.

Nijaz Duraković, početkom devedesetih čelnik SKBiH: “Počelo je izokola, polagano da se probijaju te ideje. Uzmite da je ‘Hazarski rečnik’ prodat u 150.000 primjerala. Pojavljuje se Ćosićeva triologija, Đuretić temeljito rekonstruiše historiografiju. Te ideje promovišu glumci, estradni radnici... Vrlo suptilno. Mediji su odigrali ključnu ulogu, baš onako goebelsovski - Goebels, na sreću, nije imao televiziju, inače bi ‘Treći Reich’ još postojao”.

**FATHER
DAY
SALE**

VRIJEME DA OPROSTITI OCU

100 DOLARA JEFTINIJE OD REGULARNE CIJENE !!

offer valid till 6/30/07



~~\$249⁹⁵~~

JOŠ 3 POKLONA

ECTACO PARTNER® ESC400T
Englesko ↔ srpski i hrvatski / bosanski rječnik
sa govornom funkcijom i poslovni organizator

Rječnik sadrži preko 450.000 riječi uključujući opšte pojmove, idiome, medicinske, tehničke, pravne poslovne termine, kao i sleng i korisne izraze

Ukoliko posjedujete stari rječnik isti možete da zamijenite za novi model s time što biste platili samo 50% od cijene novog modela! Nije bitno da li radi ili ne radi!

UČITE ENGLISKI BRZO I LAKO

Sa našim najboljim modelom ikada napravljen !

POZOVITE ODMAH

Tel. **1 800 784 84 44** ext. 208

WWW.ECTACO.COM

offer valid till
**30
JUNE**

čekaj glupavi dok
sredim kočnice
onda ćeš dobiti
kornjaču!



NOVI RJEČNIK -

**NOVO
DOBA!**



**GOVORI NA
ENGLISKOM
I BOSANSKOM**

ECTACO Partner® EBs800

Englesko-bosanski / bosansko-engleski
sa IZGOVOROM na engleski.

DURAKOVIĆ: Jesu mnogi. To znam zato što sam ja tada automatski po funkciji bio i član Predsjedništva CK SK Jugoslavije. Recimo, jedan Simeon Bunčić koji je bio treći čovjek u Armiji, jedan častan čovjek koji je nedugo poslije naprasno umro. Onda Šimić, naš Bišćanin, koji je bio šef partije u JNA. Dalje, častni stari Mićunović - i mnogi, mnogi drugi.

Zašto ništa nije preduzeto? Je li je uopšte bilo moguće nešto poduzeti?

DURAKOVIĆ: Kada su vođene bitke uoči te Osme sjednice na nivou Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, tu su se snage već polarizirale. Jednostavno, omjer političkih snaga u datom momentu je bio u korist Slobodana Miloševića. On je veoma vješto, tu mu se mora priznati maestralnost, instrumentalizirao u osnovi tada neriješeno srpsko nacionalno pitanje u svoju korist. On je banalno isplivao na površinu kada je na Kosovu polju rekao: "Niko ne sme da vas bije." To je jedna banalna rečenica koja je onda u prosječnom, prostom srpskom uhu odjeknula tako bombastično da je proizvela euforiju. Ja lično mislim da Milošević u biti nije nacionalista.

I danas tako mislite?

DURAKOVIĆ: I danas mislim tako. Ja mislim da je on samo maestralno instrumentalizirao nacionalski opijum u svrhu osvajanja vlasti.

Ta se dilema inače često pojavljuje - da li je Milošević probudio srpski nacionalizam ili je on sjeo na već probuđeni nacionalizam?

DURAKOVIĆ: On je sjeo na već probuđeni nacionalizam. To je, otprilike, polagano počelo poslije Titove smrti. Prvo u tako nekim, uslovno rečeno, časopisima za kulturu, književnost.

Onako izokola.

DURAKOVIĆ: Da, počelo je izokola, polagano da se probijaju te ideje. Uzmite da je "Hazarski rečnik" imao za naše uslove fantastičan uspjeh, prodan je u 150.000 primjeraka. Pojavljuje se Čosićeva trilogija, Đuretić temeljito rekonstruiše historiografiju. Te ideje promoviraju glumci, estradni radnici ... Vrlo suptilno. Mediji su odigrali ključnu ulogu, baš onako gebelsovski - Gobelsov nasreću nije imao televiziju, inače bi Treći Reich još postojao. Osam programa srbijanske televizije danonočno ispiraju mozak. Ako se sjećate, svojevremeno i patrijarh Pavle saziva 24 politička prvaka Srbije da se dogovore kako će praviti veliku Srbiju. Koliko znam, samo dvojica ili trojica nisu došli, a među njima je bio i Milošević. Svi ostali su došli, ovi koji su i danas na sceni - Šešelj, Drašković, Đinđić i razne bulumente takozvanih opozicionara koji se, zapravo, od Miloševića ni po čemu ne razlikuju, jedino možda po tome što smatraju da nije dovoljno efikasno realizirao velikosrpski nacionalni projekat.

MAMULA I KADIJEVIĆ UDARAJU ŠAKOM OD STO

Krajem osamdesetih, početkom devedesetih počinje dešavanje naroda. Šta se zbiva unutar partijskog vrha? Kako se reaguje, jeste li svjesni da je "spontani narodni bunt" organizovan?

DURAKOVIĆ: Naravno da smo znali, itekako dobro smo znali. Danonočno su se održavale silne i silne sjednice u vezi s tim. Imali smo sjednicu Predsjedništva CK SK Jugoslavije uglavnom utorkom, dakle svake sedmice. U to sam se vrijeme naputovao Energoinvestovom "cesnom", malim avionom. Dešavalo se da sam dvadesetak puta letio na relaciji Beograd - Sarajevo. Znalo se, ali, kažem vam, već je bilo došlo do polarizacije blokova. Milošević je pridobio Morinu kao svog kosovskog trabanta, u Vojvodini je skinuo rukovodstvo na čelu sa Žikom Berisavljevićem i instalirao svoje podanike, doveo je Pančevskog iz Makedonije, koji mu je bio klimoglavac u bukvalnom smislu. Blok je

otprilike bio na relaciji Ciril Ribičič iz Slovenije, Račan iz Hrvatske, ja iz Bosne, a svi ostali kontra - Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija, Vojvodina. Mi smo jednostavno bili uvučeni u onu neku mašineriju gdje su se stvari preglasavale. Naravno, najdelikatnija je bila moja pozicija, jer ja nisam imao neku monolitnu podršku, jer je rukovodstvo, pa i sastav Centralnog komiteta Bosne i Hercegovine bio takav da smo imali dosta pristalica i obožavatelja politike Slobodana Miloševića. S jedne strane je bila ta, uslovno da kažem, reformska linija na ekonomskom planu, koju je predvodio Ante Marković, a taj njegov koncept je propao iz jednog jedinog razloga - zato što srpsko rukovodstvo na čelu sa Slobodanom Miloševićem nije bilo za reformske promjene, ono je vidjelo stvari drugačije. Zato je pao i Branko Mikulić kao predsjednik vlade. Zato su uopće i na 14. vanrednom kongresu i najbanalnije stvari, recimo oko korpusa ljudskih prava i sloboda, unaprijed bile odbijane. Jedan naš delegat, ljekar iz Tuzle, ne znam mu ime, je ponudio 30 nekakvih amandmana, oko jačanja korpusa ljudskih i građanskih prava, sloboda. Potom 34 slovenačka prijedloga, od kojih su zaista mnogi bili vrlo razumni i sasvim prihvatljivi, koji su danas smatraju sasvim normalnim i koji su danas i u ustavu ove Jugoslavije, također je bilo odbijeno. Jednostavno se tjerala neka vrsta inata - šta god Slovenci predlože, treba se preglasavanjem odbiti. Dakle, radilo se o jednom konceptu u kojem je Milošević unaprijed otpisao Sloveniju. Njemu je odgovaralo da Slovenija izađe iz Jugoslavije, jer ona nikada nije bila ni zacrtana na liniji velike Srbije, a to je Karlobag - Karlovac - Virovitica. Ona je mimo te zone. I ono što je Armija išla i malo zveckala oružjem tamo, to je jednostavno bila samo demonstracija sile i zaplašivanje da bi se ostvarili oni ciljevi koji će se kasnije razotkriti u agresiji na Hrvatsku, a onda i u krvavoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. I taj slovenački bio je fingirani rat.

Jeste li znali da je u to vrijeme Kučan imao tajne sastanke sa Kadijevićem i sa Miloševićem?

DURAKOVIĆ: Jesam. Imao sam i ja te sastanke. Ja sam imao sa cijelim Generalštabom ukupno 27 sastanaka.

Koji nisu bili javni?

DURAKOVIĆ: Nijedan nije bio javni, kakvi javni sastanci!

O čemu ste raspravljali?

DURAKOVIĆ: Pa, otprilike je želja Generalštaba na čelu sa Kadijevićem, a mislim da je sve iza scene vodio Mamula, da se SK - SDP BiH pretvori u SK Pokret za Jugoslaviju, sa direktnim obećanjima da, ako treba, Armija uđe u Bosnu i Hercegovinu i izvrši puč, pa da nas instalira na vlast i da onda mi provodimo politiku koju su oni zacrtali. Ja sam u tim razgovorima čak i fizički bio ugrožen, jer sam jednostavno bio ucijenjen: "Ili ćeš to uraditi ili si izdajica." Jednom sam čak pobjegao glavom bez obzira iz Doma garde sa beogradskog Topčidera. Kad su oni pritiskali, ja sam se vadio na to da ja ne mogu sam odlučiti, da ta partija nije moja babovina ni posjed i da bih, u najmanju ruku, morao sazvati Centralni komitet da se oni izjasne itd. Tada su Mamula i Kadijević udarili šakom od sto i rekli da ih niko u životu nije tako razočarao kao ja tada, u tom boljševičkom smislu.

Da se nakratko vratimo 14. kongresu. Moram vas pitati zašto Ivica Račan i vi, kao prvi ljudi bosanskohercegovačke, odnosno hrvatske delegacije SK, niste sa kongresa izašli zajedno sa Slovencima?

Zašto se raspala Titova Jugoslavija? Zašto je država koja je bila priznata i na Istoku i na Zapadu i koja je predvodila Pokret nesvrstanih nestala u najkrvavijem sukobu na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata?

U ovom i narednim brojevima objavljujemo svjedočenja Nijaza Durakovića, Mile Đukanovića, Borisava Jovića, Stipe Šuvara, Mire Lazovića, Stjepana Kljuića i drugih učesnika dramatičnih događaja koji su doveli do njenog raspada.

DURAKOVIĆ: Slovenci su izašli mimo dogovora. Spontano. Oni su se, da kažem, sami dogovarali. Pošto smo i Račan i ja bili predsjedavajući na kongresu, po republičko - pokrajinskom principu, i mi smo sami bili iznenađeni brzinom izlaska slovenačke delegacije. Ako se sjećate, sekretar Predsjedništva je bio Štefan Korošec - Komiteja, kako smo ga mi zvali. Oni su na brzinu sazvali sastanak i kad su vidjeli da je njihovih tridesetak prijedloga odbijeno, čak i onih najbanalnijih, kao što sam već rekao, oni su se na brzinu dogovorili i napustili kongres, neki čak i sa suzama, poput Sonje Lokar. Tu istu noć su i Hrvati i Bosanci sazvali svoje delegacije. Sastali smo se u sali broj 2 u Sava centru i raspravljali do dva i po ujutru. I tada smo za divno čudo donijeli zajedničku odluku da i mi napustimo kongres. Ja se ni danas ne mogu načuditi kako je to moglo proći. Jer, u našoj delegaciji je bilo raznih prononsiranih srpskih nacionalista, počev od Darinke Đurašković. Bilo je i onih

ordinarnih boljševika tipa Miće Carevića. A bilo je i državnika tipa Raifa Dizdarevića. I tu noć smo se odlučili, poslije duge rasprave negdje oko dva i po u noći, da napustimo kongres - znači tu noć, odnosno sutradan nakon što su otišli Slovenci. Prema tome, ni mi nismo toliko dugo čekali, možda je razlika u desetak sati.

Je li tada konstatovano da je to zapravo početak kraja Jugoslavije? Da je to definitivni raspad?

DURAKOVIĆ: Ja sam uoči samog kongresa dao intervju "Slobodnoj Dalmaciji" i on je izašao pod velikim naslovom "Samoubojstvo Jugoslavije", 14. kongres - samoubojstvo Jugoslavije. Na taj kongres nije trebalo ići, mi smo unaprijed znali da postoje nepomirljive ideološke i političke razlike između različitih delegacija.

Jeftine Avionske Karte
Samo Ptice Lete Jeftinije



Jazmir Bešlija
owner

6986 Brannon Hill Rd,
Clarkston, GA 30021
Tel 404 297 2804
Tel 404 297 4911
Fax 404 297 2807
TravelBiH@Hotmail.com
www.TravelBiH.com

"No Cars Left Behind"
Brodlic Towing
Lawrenceville, GA
We Pay Cash for Junk Cars
Phone: 404-409-0648

U BIH STIŽE DEMOKRACIJA

Vratimo se malo na Bosnu i Hercegovinu. U kakvoj vi situaciji radite unutar Bosne i Hercegovine? Kakav je odnos snaga?

DURAKOVIĆ: Mislim da su prevalirale, hajde uslovno da kažem, reformske snage. Ostala je ona stara garnitura koja se nije dala, od starog Karabegovića, koji je dirigirao iz Beograda, do Milana Uzelca i Duška Zgonjanina, koji je vodio policiju na berijevski način. Mi smo tada bili opterećeni aferama kao što su "Agrokomerc", i "Neum", koje su nam namjerno importirane da bi nas se o jadu zabavilo. Ja sam tada bio u vrlo nezahvalnoj ulozi, jer sam bio relativno mlad političar koji je zapravo ušao u osi-nje gnijezdo, među stare vukove koji su navikli da vuku poteze iza scene. Još je tu bio i Cvijetin Mijatović, iz one garniture koja je bila odana Đuri Pucararu Starom. U meni su, uglavnom, vidjeli nekog vagabunda koji razbija taj stereotip i taj uhodani koncept. Danonoćno sam vodio bitku, uslovno rečeno, na relaciji reform-ske, demokratske snage protiv tih zastarjelih, okoštalih...

Usred te vaše bitke, početkom devedesetih, na područje bivše Jugoslavije "stiže i demokracija". 1990. u novembru održavaju se prvi višestranački izbori?

DURAKOVIĆ: Ako bih nešto s ponosom mogao konstatirati, onda je to da su na naš prijedlog, kao tada vladajuće partije, organizirani prvi slobodni i rekao bih, možda do sada i jedini demokratski izbori u Bosni i Hercegovini. Nikome nije, što kažu, dlaka s glave falila, niko nije bio sputavan, stranke koje su kandidirale imale su ravnopravnu medijsku potporu. Dobro, to je možda bila naša pogrešna procjena. Mi smo vjerovali da ćemo te izbore dobiti na demokratski način. Naravno, nismo ih dobili, već smo ih skoro katastrofalno izgubili - sa 13,8 posto. Možda ja za to snosim najveću odgovornost, ustvari to jeste moja najveća

greška, jer ja sam vjerovao da ukoliko smo mi demokraciji i ukoliko smo obezbijedili svima prostor, da će i politički protivnici uzvratiti na isti način. Ali, nažalost, to nije bilo tako. Glasali su uglavnom mrtvi, a živih nije bilo na spiskovima. Bilo je preko hiljadu dokazanih lažiranja. Ali, dobro, to je sad lamentiranje nad onim što je bilo. Mislim, jednostavno se radi o našoj naivnosti i jednoj vrsti nepažnje i političke neodgovornosti.

Ili možda loše procjene?

DURAKOVIĆ: Ili se radi o lošoj procjeni. Sve su ankete pokazivale da ćemo mi dobiti izbore, i međunarodne i zagrebačke i beogradske. Sjećam se, recimo, ankete koju su vodili "Start" ili "Borba", razni međunarodni instituti, od štokholmskog pa nadalje. Mi nigdje nismo bili ispod 56 posto. Nije nam išlo na ruku mnogo štošta, a na kraju - vjerovatno se i narod zaželio promjene. Ove nacionalne stranke su imale novu, dobru strategiju da prvi put idu u ime naciona, u ime vjere. Imam osjećaj da nam je falila, možda, još jedna godina da pojasnimo narodu da mi zapravo nismo ni protiv crkve, ni protiv džamije i da svako može da ispovijeda šta hoće, da "cvjeta hiljadu cvjetova". To je dakle splet i međunarodnih okolnosti, unutarnjih prilika i krize u kojoj se, inače, cijela Jugoslavija našla. Prije toga su bili izbori u Sloveniji i u Hrvatskoj, gdje su takođe pobijedile nacionalne stranke.

u idućem broju...

Nijaz Duraković:
"SARAJLIJE, MIRNO SPAVAJTE"

Law Offices of Robert Pagniello, PC

Advokatski Ured Robert Pagniello, PC



Jeffrey C. Renz

15 years experience

Workers Compensation

Ozljede na Radu

Personal Injury

Osobne Ozljede

Auto Accidents

Auto Nesreće

Social Security

Pomoc pri Penzijskim Statusima

Pharmaceutical Cases

(vioxx/celebrex/bextra)

Farmaceutske Slučajeve



Translators available if needed / Moguće usluge prevodioca

2088 East Main Street (Hwy. 78)

Snellville, GA. 30078

Phone: 770-982-2252 Fax: 770-982-2544

DANSKÄ



U ovom izdanju
"Gradova Evrope"
Vas vodimo u
prijestolnicu jedne
kraljevine - zemlje
Carlsberga i Male
sirene



KØBENHAVN



Danska, kraljevina na sjeveru Evrope, smještena je između Sjevernog i Baltičkog mora. Prva je skandinavska zemlja koja je ušla u Evropsku uniju i zadržala svoju valutu krunu kao nacionalnu.

Glavni grad Kopenhagen nalazi se na otoku Zeland. Najveći je danski grad sa oko jedan i pol miliona stanovnika i velika sjevernoevropska luka.

U njemu se nalazi rezidencija kraljevske porodice obitelji - Christiansborg palača. Kada je kraljevska porodica u rezidenciji, može se prisustvovati smjeni straže i maršu kroz stari dio grada.

Besplatni bicikli

Arhitektura grada je vrlo zanimljiva i lijepa kao i brojni uređeni trgovi i parkovi koji se nalaze, čini vam se, na svakom uglu. Rosenborg, Botanički vrt, Frederiksberg All Valbyparken samo su neki od njih. Skladan izgled grada zadržan je decenijama zahvaljujući zakonu po kojem je u prijestolnici zabranjena gradnja kuća i stambenih zgrada viših od pet spratova. Zato Kopenhagen izgleda kao niski grad.

Iako grad ima metro, najbolje ga je obići pješice ili biciklom. Biciklisti imaju zaseban kolnik i semafore i mogu se iznajmiti. Doduše, postoje i besplatni, crvene boje, sa natpisom city bike! Dovoljno je ubaciti kovanicu. Možete ih voziti koliko hoćete i potom uzeti kovanicu, a bicikl parkirati gdje god želite.

Turisti vole kupovati i šetati po Strogetu koji je pješačka zona jer tamo mogu uživati u kaficima (Café Harlottenborg, Mama Lustra, Tapachula...) uz dansko pecivo i kafe-late koju Danci obožavaju.

Brodom kroz grad

Vrlo je interesantan i Njuehavn, pun šarenih kafica, restorana i jarkim bojama okrećenih starih, ali održanih kuća. S ovog mjesta možete započeti vožnju turističkim brodićem po kanali-

Ujverovatno najbolje pivo na svijetu

Kompanija „Carlsberg Breweries A/S“ je svjetski poznati proizvođač piva. U posljednjih nekoliko godina ostvarila je dominaciju na tržištu sjeverne Evrope i počela stratešku ekspanziju ka tržištu Rusije i istočne Evrope. Od regionalnog proizvođača piva, „Carlsberg“ je postao jedna od najvećih pivarskih kompanija na globalnom tržištu, koja od 2001. godine bilježi najveću stopu rasta proizvodnje u svijetu.

Slogan Carlsberga „Probably the best beer in the world“ (vjеровatno najbolje pivo na svijetu), još 1975. godine prvi put je izgovorio čuveni američki glumac i režiser Orson Vels.

Tradicija proizvodnje čuvenog danskog piva počela je 1847. godine u Valbiju, nadomak Kopenhagena, gdje je J. C. Jacobsen osnovao prvu „Carlsberg“ pivaru. Osnovana kao mala porodična firma, „Carlsberg“ je danas jedan od najvećih multinacionalnih proizvođača piva. Napredne tehnike proizvodnje piva korištenjem parnog vrenja ili uzgoja čistog, jednosojnog kvasca, samo su neke od inovacija koje predstavljaju zaštitni znak kompanije.

Mala istorija Kopenhagena

Grad su osnovali danski kralj Svend Dvobrad (danski: Svend Tveskæg) i njegov sin Knud Veliki (danski: Knud den Store) oko 1000. godine naše ere. U početku je to bio mali trgovački grad. Do polovice 12. vijeka bio je malo ribarsko mjesto, a na važnosti je počeo dobivati godine 1167. kada je postao biskupsko sjedište. Odlična prirodna luka pogodovala je razvoju trgovine i zanata i dala ime gradu. Grad je u tom razdoblju bio izložen napadima Hanzeatske lige, a 1254. dobio je gradska prava, te 1536. postao prijestolnicom Danskog kraljevstva.

ma koja je turistima najprivlačniji, najlakši i najjednostavniji način da se upoznaju sa znamenitostima Kopenhagena.

Uz ugodnog vodiča za samo sat vremena možete prikupiti brojne informacije o većini poznatih građevina i spomenika po kojima je Kopenhagen poznat u svijetu. Gradska vijećnica, Holmens Kirke, Mramorni most i nezaobilazna Mala sirena samo su neke od njih.

U muzej srijedom

Ako vam se pruži prilika, posjetite zabavni park Tivoli star preko 160 godina u kojem se, pored već uobičajenih načina zabave, održavaju i koncerti, vatrometi, baletske predstave. Muzeji su prepuni posjetilaca, a najzanimljiviji je Državni muzej. Srijedom je otvoreni dan i svi muzeji su besplatni. Ne propustite odlazak u pivnice Tuborg i Kalsberg gdje možete, kada uđete, konzumirati neograničene količine piva. Naravno, pripazite da se ne napijete.

EURO-TV
 Vas Distributer za TV HAYAT, BOSTEL, PINK, BN
 KEMO MUSIC
 Generalni zastupnik i instalater
 660 Ashley Lane Walk
 Lawrenceville, 30043, Ga
 678-407-9297
 404-354-0443
 kemomusic@bellsouth.net

BiH Travel LLC
 Fly in any direction of the World with the company of your choice
 Cell: 678-575-9696 Tel/Fax: 770-822-0827
 E-mail: bihtravel@bellsouth.net

U New York-u završen četvrti godišnji bosanskohercegovački filmski festival, BHFF™ 2007

“Zlatne Jabuke” za “Grbavicu” i “Karneval”



U subotu naveče, 12. maja u poznatom Tribeca Cinemas u New York-u, završen je četvrti godišnji Bosanskohercegovački Filmski Festival (BHFF). Festival, čiji je cilj

predstavljanje najboljih filmskih ostvarenja novih i međunarodno priznatih bosanskohercegovačkih reditelja, uključio je ove godine u svoju selekciju i filmove iz šireg regiona, koji su se bavili temom Bosne i Hercegovine.

Za vrijeme dvodnevnog festivala, Njujorškoj publici je prezentirano 12 igranih, kratkih, i dokumentarnih filmova. Selekcija je bila uži izbor od oko 30 primljenih prijava za ovogodišnji festival, koje su došle iz zemalja kao što su Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Austrija, Australija i Nizozemska, te ujedno sačinjavaju najznačajnija filmska ostvarenja u protekle dvije godine

Ova jedinstvena manifestacija privukla je veliku pažnju, kako opšte Njujorške javnosti i bosanskohercegovačke dijasporu u Njujorku i šire, tako i američkih i bosanskohercegovačkih medija, filmskih radnika i umjetnika. Europa Magazin je drugi put zaredom bio medijski pokrovitelj ovog spektakla. Četvrti BHFF je i ove godine selekcijom filmova oduševio veliki broj posjetilaca i time utemeljio svoje značajno mjesto u Njujorškom filmskom okruženju.

O oduševljenju publike govore i riječi Jenny Halper, jedne od prisutnih na BHFF-u, “Prelijepe priče, odlična gluma, a i savršena lokacija - predivno iskustvo!”. Dino Dedić, takođe posjetilac festivala, je rekao da je “ovogodišnji filmski festival bio jako dobro posjećen, sto je odličan testament o dobroj organizaciji, kao i o kvalitetu rada koji je ušao u pripremu ovog kulturnog događaja.”

Ove godine, BHFF je dodijelio nagradu publike za najbolja filmska ostvarenja u kategoriji za najbolji kratki ili igrani film, i



Scena iz nagrađenog filma “Grbavica”, rediteljke Jasmile Žbanić



Od ove godine se dodjeljuju “Zlatne Jabuke”

za najbolji dokumentarni film. Obje nagrade su bile dodijeljene u znak sjećanja na poznatog bosanskohercegovačkog reditelja, i tadašnjeg predsjednika udruženja filmskih radnika, Benjamina Filipovića, kome se djelimično pripisuje ideja o organizovanju ovakve jedne filmske manifestacije na prostorima Sjedinjenih Američkih Država. Shodno s tim, glumac Uliks Fehmiu, jedna od vodećih uloga iz Filipovićeovog filma “Dobro uštamani mrtvacu”, je nakon završenog filmskog programa u subotu, 12. maja, pred punom dvoranom Tribeca Cinemas proglasio pobjednike ovogodišnjeg festivala, koji su dobili po “Zlatnu Jabuku”. “Zlatna Jabuka” je oficijalna nagrada i simbol BHFF-a, koju je dizajnirala bosansko-američka umjetnica Aida Šehović i koja će se od ove godine dodjeljivati najboljim filmovima izabranim od strane publike.

U konkurenciji za najbolji kratki ili igrani film nalazila su se između ostalog i poznata imena filmova kao što su “Armin”, Ognjena Sviličića, “Sve džaba”, Antonia Nuića, “Mama i tata”, Faruka Lončarevića, “Karaula”, Rajka Grlića, “Sretan put Nedi-me”, Marka Šantića, “Kako smo se igrali”, Samira Mehanovića, te “Grbavica”, film Jasmile Žbanić, koji je dobio “Zlatnu Jabuku” za najbolje filmsko ostvarenje u ovoj kategoriji. Značajnu pažnju takodje je privukao i kratki film “U ime sina”, Haruna Mehmedinovića, mladog i talentovanog bosansko-američkog reditelja čiji će se radovi u budućnosti pratiti sa velikim interesovanjem.

Među konkurentima u kategoriji za najbolji dokumentarni film nalazili su se “Izjava 710399”, Refika Hodžića, “Dvije sestre - priča o ljubavi” i “Za kim zvono zvoni”, filmovi Džemala Šabića, a “Zlatnu Jabuku” za najbolji film u ovoj kategoriji dobio je “Karneval”, film Alena Drljevića, zasnovan na istrazi crnogorskog novinara o sudbini nestalih izbjeglica, koji su tražili sklonište u Crnoj Gori za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine.

Organizatori ovogodišnjeg BHFF-a su bili jako zadovoljni odazivu na konkurs, velikom broju posjetilaca, te oduševljenju publike selekcijom filmova i organizaciji festivala, a pripreme za naredni filmski festival - BHFF 2008 su već u toku.



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

Radi u oblastima:

- * Razvodi brakova
- * Bankroti (Ch. 7, 11, 13)
- * Osobne ozljede
- * Krivično pravo
- * Tužbe
- * Nekretnine / Closing
- * Poslovno pravo
- * Porezi / Takse
- * Opća praksa

Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
250 Langley Dr. - Suite 1303 - Lawrenceville, GA 30045



Looking to BUY or SELL your home?

Let our team of experienced Real Estate professionals help you!
Rest assured that NO other REALTORS will

Do more to find you the home of your dream or successfully market your property
& give you the quality service you deserve!

Lowest Mortgage Rates Available * Exp. \$200,000 / \$980 Per month
* call for details

Sell your house for as low as 4.5% TOTAL commission.

Buy your house with \$0 down.

Call for HUD & Foreclosure Specials

488 Gwinnett Dr. Lawrenceville, GA 30045

Next to TOPOLINO Restaurant

Office: 770-277-9104

Kim Yath

Cell: 404-391-3825

E-mail: kim@gwinnetthomesonline.com

www.gwinnetthomesonline.com



Armin


Mehmedovic

Cell: 404-512-0509

E-mail: arminsellatlanta@yahoo.com

www.gwinnettnewhomesonline.com





Prvo mjesto: Marija Šerifović



Marija Šestić: Rijeka bez plasmana

Marija pobijedila: Eurosong seli u Srbiju

Srbijanska predstavница opravdala je kladioničarska očekivanja. Sa 268 poena i pjesmom *Molitva* dovela je Eurosong 2008. u Beograd. BiH je sa 106 poena i 11. mjestom ostala bez direktnog finala iduće godine.

U Helsinkiju je održana finalna večer natjecanja za pjesmu Eurovizije. Otvorila ga je predstavница Bosne i Hercegovine Marija Šestić s pjesmom „Rijeka bez imena“, koja je nakon glasanja zauzela 11. mjesto.

Muzički spektakl Eurosonga iz Helsinkija, putem direktnog televizijskog prenosa, pratilo je oko 100 miliona gledalaca širom Evrope i svijeta. Na 52. takmičenju za pjesmu Europe, nastupivši prvi put kao samostalna država pobijedila je Srbija.

Hrvatski predstavnik Dado Topić nije uspio izboriti plasman u finale.

- Hvala, Europo, rekla je Marija Šerifović tokom izvođenja pobjedničke pjesme.

- Tek ću sutra shvatiti šta se događa. Ovo je za novu Srbiju - rekla je Marija u javljanju za srbijansku televiziju.

Marija je i prva pobjednica iz ex-yu republike od 1989. godine, kada je grupa Riva pobijedila s pjesmom „Rock me baby“. Ovo je također rijedak slučaj pobjede jedne balade, kao i pjesme koja nije na engleskom jeziku, podsjećaju srbijanski mediji.

Pobjeda znači i to da je Marijina majka, zajedno s njezinim menadžerom, bogatija za 46.000 eura! Oni su prije nekoliko dana objavili kako su u lokalnoj kladionici uložili 10.000 eura na Marijinu pobjedu, s kvotom od 5,6.

Haos bio - Haos prošao

Ovako je naša kamera zabilježila štimung sa spektakularnog koncerta H₃O u Atlanti:



Adela Đuliman Miss BIH - USA & Canada

Pobjednica finalnog izbora za Miss Bosne i Hercegovine u Americi i Kanadi, održanog dvanaestog maja u Saint Louisu, Adela Đuliman otputovala je iz Atlante u Sarajevo, gdje će učestvovati na finalnom izboru za Miss Bosne i Hercegovine za Miss svijeta. Finale će biti održano šesnaestog juna u Domu mladih u Skenderiji uz direktan televizijski prenos državne televizije. Sve učesnice imaju dvadeset dana priprema za taj najljepši događaj. U hotelu Termag na Jahorini je prvo okupljanje

gdje će se obaviti neophodna foto i video snimanja. Poslije toga učesnice odlaze 10 dana u Hrvatsku u Opatiju, gdje će u ljepoti Jadrana uvježbavati neophodnu koreografiju, scenski nastup i ostale detalje za finalni izbor. Nakon povratka iz Hrvatske ponovo u Sarajevo i u hotelu Terme na Ilidži uradit će posljednje pripreme prije finalnog izbora - Miss BiH za Miss svijeta - koji će se održati 16. juna i kojeg ćemo zahvaljujući našim satelitskim televizijskim Hajatu i Bostelu moći gledati širom Bosne i Hercegovine, Europe, Amerike i Australije.



Preljepa Mostarka Adela Đuliman na ovom izboru predstavljat će bosansko-hercegovačku dijasporu iz Amerike i Kanade sa velikim šansama i izgledima da bi titula Miss Bosne i Hercegovine mogla otići u Atlantu. Ipak, sačekat ćemo 16. juni nakon čega ćemo krenuti u gradove i države gdje još nismo bili u protekle tri godine, koliko djeluje Global Beauty

organizacija i koja iza sebe ima već pet internacionalnih natjecateljki.

Portland, Boise, Texas, Arizona, Seattle i Florida su slijedeće destinacije za novi ciklus izbora Miss - BiH - USA (Kanada). Pred samo zaključenje našeg i vašeg magazina uspjeli smo kontaktirati Adelu Đuliman koja se, prije svega, zahvalila sponzorima: Photoworld, Maci - frizerski salon, Džebić Towing, Euro Grocery, a najviše svome ocu Rasimu Đulimanu i ekipi Europa Magazina. S obzirom na prebukiranost letova do Sarajeva i Zagreba, za konačno odredište Adela je uzela Dubrovnik, gdje ju je sačekala rodbina, odakle su nastavili put do rodnog Mostara. Naša predstavica imala je vremena samo da poljubi kućni prag i nastavi put Jahorine gdje su je sačekali organizatori ovogodišnjeg takmičenja - Miss BiH za Miss svijeta. Urađeni su neophodni video spotovi, a dan poslije učesnice su se predstavile na Balu Misica, gdje naša predstavica nije krila zadovoljstvo ukazanom pažnjom, kako organizatora, tako i svih 30 učesnica matične domovine. Sljedeća stanica je Hrvatska, s tim što je umjesto Opatije ovaj put izabran Poreč, pa ponovni povratak u Sarajevo i iščekivanje 16. juna, kada je finalni izbor.

Nismo još sigurni, ali je vjerovatno da će televoting glasanje biti otvoreno i za dijasporu, pa evo prilike da i mi direktno odlučujemo ko će biti ovogodišnja pobjednica i predstavica BiH u izboru za Miss svijeta.

Fadil Bradarić

Dino Multi-Services
PREVOĐENJE, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

GRADANIMA PRUŽAMO USLUGE:

- NOTARA, APOSTILLE (ZVANIČNA NADOVJERA DOKUMENATA)
- IZRADI I (ILI) PREVOZI RAZLIČITIH VRSTA DOKUMENATA NA ENGLESKOM (ILI) NA NAŠEM JEZIKU (PUNOMOĆI, DIPLOME, UVJERENJA, APLIKACIJA ZA POSLOVE, ZELENE KARTE, PASOŠE I SL.)
- PREVOĐENJA (SUDOVI, BOLNICE, BANKE, IMIGRACIONI UREDI, SOCIAL SECURITY, DFCS, POSAO, ...)
- ZAKAZIVANJA RAZLIČITIH APOINMENTA (PREVOĐENJE, PREVOZ)
- BESPLATNE INFORMACIJE Gdje MOŽETE DOBITI RAZLIČITE VRSTE ZANATSKIH USLUGA
- AKO TREBATE PRAVNU POMOĆ MI VAM MOŽEMO POMOĆI DA NABETE ODGOVARAJUĆEG ADVOKATA

GENTAR ZA MALU PRIVREDU
NA JEDNOM MJESTU: IDEJE - SAVJETI - RJEŠENJA
KONSULTOVANJE, POSREDOVANJE, PAPIROLOGIJA

Od 01-JUNA-2007 NA NOVOJ ADRESI !!!
919 Oak Moss Dr. Lawrenceville, GA 30043

ZA DODATNE INFORMACIJE I DIREKCIJE
ZOVITE NA TEL: 678-429-4353
E-mail: dmservice@bellsouth.net

RADNO VRIJEME: SVAKI RADNI DAN 10:00am - 3:00pm
SRIJEDA I PETAK 5:30pm - 9:00pm
SUBOTOM 10:00am - 1:00pm

KRGO DINO / MANAGER

Fudbalski klub Sarajevo poslije uspješne sezone

Mnogi su sumnjali u osvajanje šampionskog pehara FK Sarajevo. Svi u klubu, od rukovodstva preko igrača i stručnog štaba pa sve do navijača, vjerovali su u svoju ovosezonsku misiju, te demantovali one koji nisu davali šanse da mogu do titule nakon 22 godine.

“Bordo” tim se u srijedu 23. 5. radovao svojoj prvoj tituli šampiona BiH, a trećoj državnoj prvaka u istoriji kluba. Prethodne dvije titule Sarajlije su osvojile u bivšoj SFR Jugoslaviji (1967, 1985). Nakon što je okončana Premier liga BiH svima u klubu je laknulo, ali pred njima su novi izazovi. Nakon kratke ljetne pauze moraju se početi spremati za nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ne sumnjamo da u ovom takmičenju Sarajlije na dostojanstven način žele predstaviti našu zemlju.

“Sve zavisi od toga koji igrači budu na našem tržištu. Ne bježimo ni od toga da ponovo vratimo u zemlju neke bh. igrače, koji su trenutno u inostranstvu u zapečku. Pokazalo se sa Marinkom Mačkićem, Vuletom Trivunovićem, Almirom Turkovićem, Vladanom Grujićem... da su to dobri potezi. Svaka-ko, klub će se okrenuti i našoj omladinskoj školi. Nadamo se da ćemo u budućnosti uspijevati da iz nje dobijemo dva-tri igrača godišnje. U zemlji u kakvoj živimo to je jedini put za normalnu egzistenciju kluba”, kaže Hajrudin Šuman, predsjednik FK Sarajevo.

Prvi čovjek FK Sarajevo ističe kako će rukovodstvo učiniti sve da zadrži na okupu šampionsku generaciju. Međutim, isto tako naglašava da će svi igrači koji dobiju primamljivu ponudu iz inostranstva dobiti zeleno svjetlo za odlazak.

“Ove sedmice ćemo održati sastanak Uprave na kojem ćemo analizirati proteklu sezonu. Nakon toga ćemo sjesti i dogovoriti se šta i kako dalje. Pozivamo sve zainteresovane ljubitelje ‘bordo’ boje, koji misle da mogu pomoći, da se uključe u rad kluba. Nastojaćemo da okosnicu šampionske ekipe zadržimo, kao i trenera Musemića. Međutim, ko god bude dobio kvalitetnu ponudu dobiće odriješene ruke, naravno uz obeštećenje klubu”, rekao je Šuman.

Almir Turković (37) iako u poznim igračkim godinama nakon jesenjeg dijela prvenstva priključio se, na insistiranje Husrefa Musemića, timu Sarajeva i nije pogriješio. Stigao je do šampionskog naslova i bio jedan od ključnih igrača “bordo” tima.

“Sezona je bila izuzetno naporna, posebno za mene. Na kraju moramo biti zadovoljni, jer smo ostvarili ono što smo željeli. Posebno mi je drago što smo došli do titule zbog naših navijača na kojima se vidjelo da silno žele taj pehar. Iskreno, do posljednjeg trenutka nisam vjerovao da smo prvaci. Tek kada je sudija označio kraj susreta sa Radnikom pao mi je kamen sa srca. Još nisam odlučio hoću li se oprostiti od aktivnog igranja. Ukoliko budem potreban Sarajevu, moguće je da odigram još jednu sezonu, kao džoker s klupe”, tvrdi Turković.

Sarajevo je u sezoni 2006/07 tim sa najmanje primljenih golova (25), a lideri na prvenstvenoj tabeli od 30 bili su u 27 kola, što dovoljno govori da je pobjednički pehar stigao u vitrine kluba koji je to igrana i rezultatima zaslužio.



Tabela Premier Lige BiH zadnje 30. kolo - 23.05.2007.

	Tim	K	PB	N	PZ	Omjer	Bodovi
1.	Sarajevo	30	17	6	7	44:25	57
2.	Zrinjski	30	17	4	9	67:40	54
3.	Slavija	30	17	2	11	41:35	53
4.	Široki Brijeg	30	13	6	11	39:32	45
5.	Željezničar	30	13	5	12	51:40	44
6.	Modriča	30	13	5	12	42:42	44
7.	Leotar	30	14	1	15	48:47	43
8.	Velež	30	12	7	11	41:42	43
9.	Jedinstvo	30	13	4	13	46:56	43
10.	Posušje	30	13	3	14	42:50	42
11.	Žepče	30	12	4	14	29:37	40
12.	Sloboda	30	12	4	14	36:45	40
13.	Orašje	30	11	6	13	39:35	39
14.	Čelik	30	12	3	15	29:32	39
15.	Borac	30	13	0	17	42:47	39
16.	Radnik	30	8	1	21	25:50	25

K: kolo, PB: pobjeda, N: neriješeno, PZ: poraz

Nogometaši Sarajeva osvojili su naslov prvaka BiH nakon što su u 30. kolu savladali Radnik sa 5:0. Sarajevo će u narednoj sezoni nastupati u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Drugo mjesto i plasman u Kup UEFA (kvalifikacije) izbio je Zrinjski. Sezona će biti okončana u subotu, kada se u okviru Kupa BiH sastaju Slavija i Široki Brijeg. Pobjednik će se plasirati u Kup UEFA, dok će poražena ekipa, s obzirom na stanje na tabeli, nastupiti u Intertoto kupu. Ligu napuštaju banjalučki Borac i Radnik iz Bijeljine.

BiH pobijedila Tursku sa 3:2

Bosna i Hercegovina je u subotu, 3. juna u Sarajevu savladala reprezentaciju Turske rezultatom 3:2 u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u nogometu, koje se 2008. godine igra u Austriji i Švicarskoj.

Prvi pogodak postigao je Hakan Sukur za Tursku u 13. minuti utakmice, BiH je izjednačila u 27. minuti pogotkom Zlatana Muslimovića.

U 39. minuti Turska golom Sarioglua ponovo dolazi u prednost od 2:1. Pogodak za drugo poravanje, postigao je Edin Džeko pred sami kraj prvog poluvremena. Pobjednički pogodak za BiH reprezentaciju postigao je Adnan Čustović u 89. minuti utakmice.

U srijedu, 6. juna reprezentacija BiH igra sedmi susret kvalifikacija, ovog puta protiv Malte na stadionu Koševo u Sarajevu.

Nogometaši BiH su u ovom meču veliki favoriti i trećom uzastopnom pobjedom bi dostigli Tursku na drugom mjestu tabele C-grupe kvalifikacija.

Home America
mortgage, inc.

We will help you achieve the American Dream...
Home Ownership!

Erol Jaganjac
Mortgage Consultant
Office: 678-533-1610
Fax: 770-682-6643
Mobile/VM: 770-314-6280
950 Grayson Hwy. Lawrenceville, GA.
E-mail: erol@homeamericamortgage.com

Apply Online at www.homeamericamortgage.com

Finale najmasovnijeg takmičenja u BiH u Lukavici odlučeno jednim pogotkom

Kovačić Širokom donio prvi naslov u Kupu BiH

Nogometaši Širokog Brijega osvojili su Kup BiH nakon što su u Istočnom Sarajevu, u revanš susretu finala našeg najmasovnijeg takmičenja, savladali Slaviju rezultatom 1:0 (ukupan rezultat 2:1 za Široki Brijeg). Gol vrijedan trofeja djelo je Marka Kovačića iz 70. minuta. Na ovaj način Širokobriježani su izborili nastup u prvom kolu kvalifikacija za Kup UEFA.

Širokobriježani su u prethodna dva finala oba puta poraženi. Jednom je od njih bilo bolje Sarajeva, a drugi put Orašje. U trećem pokušaju su napokon su uspjeli po prvi put osvojiti naslov pobjednika Kupa BiH.

Slavija je dobro otvorila susret i već u drugoj minuti stavili su golmana gostiju Vasilja na iskušenja. Vuksanović je odlično centrirao, Jovanović je zahvatio loptu glavom, no Vasilj dobro interveniše i spriječava najgore za svoj tim. Nedugo zatim odbrana Širokobriježana ponovo je na iskušenjima, no ovaj put Vuksanović je previše komplikovao i izgledna situacija za pogodak otišla je u nepovrat.

Sredinom prvog dijela bude se i gosti, te preko Wagnera i Abramovića ugrožavaju gol Dujkovića. Finiš prvog dijela mogao je donijeti vodstvo domaćih, no Simić sa nekih 17 metara neometan šutira pored gola.

 SLAVIJA -  ŠIROKI BRIJEG 0 : 1

Prve minute nastavka donose igru između dva šesnaesterca, sa mnoštvo grešaka u primopredaji lopte i sitnim prekršajima na obje strane.


U 65. minuti trener gostiju Ivica Kalinić uvodi i trećeg napadača Celsona, što mu se itekako isplatilo, jer samo pet minuta kasnije gosti iz Širokog dolaze do pogotka. Nakon kornera odbrana domaćih loše je reagovala, a Kovačiću nije bilo teško da sa pet metara loptu pospremi iza leđa Dujkovića.

Nakon primljenog gola, domaći kreću po pogodak, a u takvoj igri ostavljaju dosta prostora gostima za protivnapade. Jedan takav se desio u 81. minuti. Celson je izmakao odbrani Slavije, krenuo sam prema голу Dujkovića, ovaj napušta svoj kazneni prostor i ruši napadača Širokobriježana. Sudija Buljan bez razmišljanja golmanu Slavije pokazuje crveni karton.

Po završetku utakmice desilo se nekoliko incidenata, a na dodjelu medalja čekalo se više od 20 minuta.

Nakon što u prvenstvu nisu uspjeli izboriti Kup UEFA, Slaviji to nije pošlo za rukom ni u Kupu BiH, te ih očekuje nastup u Intertotokupu.

BMW Concept CS



BMW je na Shanghai Motor Show manifestaciji u Šangaju razotkrio svoje novo čedo - BMW Concept CS, koji već na prvi pogled osvaja dizajnom i izaziva simpatije. Reč je o četvorovratnom koncept automobilu koji kombinuje luksuz GT klase sa visokim preformansama sportskih automobila.

Novo ostvarenje "iz kuhinje" Chrisa Banglea najviše pod-

sjeća na stariji koncept Maseratijevog luksuznog modela Quattroporte, ali neki primjećuju da je dizajn bliži Aston Martin modelu Rapide ili Porscheu Panameri.

Ovaj CS bi trebao da na neki način bude nasljednik serije 8, ali sa razlikom koja se ogleda u mnogo više prostora i luksuza. Uostalom, pogledajte slike i sve će vam biti mnogo jasnije.



Džebić Towing Service
404-304-8651

NOVO: Vršimo besplatno odvoženje starih auta

Novi "Fićo"

Premijera je zakazana za 4. juli u Torinu, tačno 50 godina nakon predstavljanja starog "Fiata 500". Očekovana cijena je oko 10.000 eura. Proizvodnja je smještena u Poljskoj.



COMPASS

TRUCK SALES & FINANCE

Prvi put kupujete - Nemate kreditnu istoriju - Imate lošu kreditnu istoriju
NEMA PROBLEMA MI ĆEMO VAS FINANSIRATI

Zašto da radite za nekoga drugog?

Maksimalno Profitirajte

BUDITE VLASTITI ŠEF

Za više informacija na našem jeziku:
1-630-789-5871 Ext:26-RAY

1-888-287-3731



www.compasstrucksales.com

15W 580 North Frontage Rd. - Burr Ridge, IL 60527

Your Complete Car Care Center

MAXX

CAR CARE

POPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SVIH VRSTA VOZILA

214 Scenic Hwy, Lawrenceville, GA 30045

Phone: 770-962-3165 Fax: 770-962-3147

MAP



Mon-Sat 8:00-6:00pm

Govorimo bosanski

STANDARD Lube Oil & Filter Change

- Most vehicles. Plus Tax.
- Install new oil filter
- Includes 5 qts. Citgo 10W-30 motor oil
- Courtesy check

\$14⁹⁹
promjena ulja

\$39⁹⁹

Engine Diagnostic or Failed Emission Diagnostic

Must present coupon for discount.

\$20⁰⁰

Emissions Test 1996 and newer vehicles.

Transmission Flush

\$79⁹⁰ Plus Tax

- Complete transmission flush
- Up to 12 qts. of fresh Mercon III Automatic Transmission Fluid

***FREE** Standard Oil & Filter Change

*with Transmission Flush Most Vehicles.

Brake Service

\$69⁹⁰ Plus Tax

- Replace front or rear brake pads/shoes
- Top off brake fluid
- Brake system inspection

Extra charges for replacing wheel bearings if required. Most vehicles.

A/C Service Special

\$69⁹⁰ Plus Tax

- Evacuate & Recharge complete A/C system
- Up to 2 lbs. of R134A Refrigerant

Must present coupon for discount.

20% OFF Labor

- A/C Service
- Belts & Hoses
- Check Engine Light
- Timing Belt
- Radiator
- Scheduled Maint.
- Water Pumps
- Heater Cores
- Alternator
- CV Axles
- Repairs
- Ask About Other Service

Not valid with any other offer. See manager for details.

:: Digitalni fotoaparati za ljeto ::

Nadolazeće ljetne radosti znače da ćete vjerojatno provoditi puno vremena na zraku, a ujedno je to i dobro vrijeme za kupovinu novog digitalnog fotoaparata

Ljeto je godišnje doba kada svi nastoje negdje otputovati, doživjeti nešto novo ili se barem dobro zabaviti. Šteta bi bilo ne zabilježiti uspomene na te događaje, pogotovo danas kada je to izvedivo lakše nego ikad. Izbor pravog digitalca nije jednostavan, s obzirom na ogromnu količinu dostupnih modela. Ovdje vam predstavljamo najpogodnije modele za ljeto ovisno o namjeni i vašim potrebama.

Fotoaparat za plažu



Olympus mju 770

Plaža je surov okoliš za bilo kakvu elektroniku, pa i za digitalne fotoaparate. Pijesak ili kamenje povećavaju vjerojatnoću mehaničkog oštećenja fotoaparata, a vlaga ili - u slučaju neopreznosti - voda, nikako se ne slažu s uređajima na struju. Olympus je svojim modelom mju 770 SW riješio sve te probleme. Kompaktni mju je otporan na udarce, tačnije na padove do jednog metra visine, a kućište mu je hermetički zatvoreno pa može, ne samo izdržati pljuskanje vodom i pad u vodu, već i zaranjanje do 10 metara dubine.

Sa ovim se fotoaparatom bez problema može zabilježiti igranje djeteta u plićaku, prvi skokovi na glavu, pa i lagani urotni do morskih ježeva i školjki, pa stoga možemo zaključiti da je ovo idealan fotoaparat za sve situacije na plaži.

Fotoaparat za party



Canon Ixus 65

Zabave ne dopuštaju nošenje prevelikih fotoaparata. Ključ za uspješnu zabavu sa fotografiranjem je kompaktni uređaj koji će se lako izgubiti u džepu onoga ko ga nosi. Canonova linija digitalnih fotoaparata Ixus idealna je za tu namjenu, a najpogodniji predstavnik je model Ixus 75. Osim kompaktnosti vrlo je važno da fotoaparat proizvodi što kvalitetnije fotografije u uvjetima smanjene rasvjete. Polutama i intimna atmosfera zaštitni su znak dobrih zabava. Osjetljivost od 1600 ISO-a potpomognuta solidnim blicom na

Ixusu 75 riješit će taj problem.

Treba spomenuti i postojanje automatskog fokusiranja koje prepoznaje lica i fokusira na njima što je zapravo idealno za grupne fotografije načinjene na brzinu. Veliki ekran na pozadini omogućit će dobar pregled obavljenog posla. Ne smije se zanemariti i ugodan izgled samog fotoaparata što može biti samo plus na zabavama.

EURO-FLY
AGENCIJA ZA PRODAJU AVIONSKIH KARATA
KEMO MUSIC
AGENT

660 ASHLEY LAINE WALK
LAWRENCEVILLE, GA 30043

TEL. 678-407-9297
404-354-0443
KEMOMUSIC@BELLSOUTH.NET

MACI
Men's Hair Cut Salon

Mon. 5:00pm.-8:00pm
Tuesday Closed
Wed.- Sat. 11:00am.- 8:00pm.
Sunday 11:00am.-3:00pm.

650 Grayson Hwy.
Lawrenceville, GA 30045
Next to \$1.00 Theater

MACI
Muški Frizerski Salon
404-431-3863

Fotoaparat za voajere



Olympus SP-550 UZ

Promatranje i fotografiranje iz daljine može se nazvati voajerizmom, sve zavisi od nakane fotografa i objekta njegove pažnje. Jedno je sigurno, za takvo fotografiranje potreban je fotoaparat sa jakom optikom koja omogućava približavanje objekta fotografiranja. Sa optički jakim fotoaparatima nije nužno fotografirati ljude koji to ne znaju.

Oni su pogodni i za puno prihvatljivije prilike, kao npr. fotografiranje ptica i životinja kojima je nemoguće približiti se, fotografiranje aviona i brodova ili za fotografiranje arhitektonskih detalja koji su izvan ruke. Odličan predstavnik za taj posao je Olympus SP-550 UZ. Kratica UZ znači Ultra Zoom što ovaj fotoaparat svakako jest sa svojim povećanjem od čak 18 puta. Kontrolu takvog povećanja rukom bi bilo vrlo teško izvesti, pogotovo u uvjetima sa manje svjetla, pa je Olympus ugradio elektronsku stabilizaciju u ovaj fotoaparat.

Superprenosivi fotoaparat



Sony T100

Nikad ne znate kada ćete biti u prilici uslikati dobru fotografiju ili možda nužnu fotografiju (npr. u slučaju lakše saobraćajne nesreće zabilježiti stanje). To je, naravno, nemoguće, ako stalno nemate fotoaparat sa sobom. Većini ljudi nije praktično nositi fotoaparat značajnih dimenzija sa sobom, a mobitel koji svi nosimo jednostavno ne može isporučiti kvalitetne fotografije.

Solucija problema možda je Sonyjeva linija digitalnih fotoaparata T čija su kućišta prvenstveno vrlo tanka. Kao takva mogu se lako spremirati u džep jakne ili hlača. Fascinantno je to što je Sony u svom najnovijem modelu T100 uspio u tako tanko kućište uključiti i zavidnu optiku sposobnu za peterostruko uvećanje slike.

Turistički fotoaparat

Turisti željni fotografiranja spremni su sa sobom nositi i malo veći uređaj. Njegova glavna odlika morala bi biti da može u što kraćem vremenu zabilježiti što bolju fotografiju i da bude upotrebljiv u što više prilika. Takav raspon mogućnosti kombiniran sa vrhunskom automatikom nalazi se u kategoriji fotoaparata nazvanog SLR-like. Kategorija je dobila naziv jer su proizvođači u njoj izgledom slični klasi fotoaparata SLR.

U sebi skrivaju najsloženiju automatiku za izradu što boljih fotografija u svim uvjetima, a ne šteti se ni na kvalitetnoj opti-



Canon S3 IS

ci. Ujedno omogućavaju svojim korisnicima da njima upravljaju potpuno ručno pa bolji poznavatelji fotografije mogu sa ovakvim fotoaparatima napraviti vrhunske fotografije. Canon S3 IS je primjerak klase fotoaparata bliske SLRu. Potencijalni kupci koji imaju potrebu za priključenjem vanjskog blica mogu pričekati najavljeni S5 o kojem smo već pisali u jednom od prethodnih brojeva.

Fotoaparati za ozbiljno fotografiranje



Canon EOS 400D

Poznavaoци fotografije ili oni koji to žele postati pravo će zadovoljstvo pronaći tek u digitalnoj klasi fotoaparata SLR. Mogućnosti koje nudi ova klasa su najveće, ali zahtijeva određeno predznanje iz fotografije te poprilično ulaganje u opremu. SLR tijelo fotoaparata može se nadograđivati objektivima i blicevima po želji i potrebama korisnika. Sam princip rada fotoaparata potpuno je drugačiji i nema svestranosti jednog kompakta koji će poslužiti kao diktafon ili videokamera. SLR-ovi rade samo fotografije, ali već i onome sa osnovnim poznavanjem fotografije nude velik izbor pri fotografiranju.

Nažalost, cijena je prilično visoka. Nikon, Canon, Olympus i Pentax imaju tijela za relativno malo novca, dostupna širokoj masi korisnika, ali kupovina objektivna je ono što će vam isprazniti novčanik. Najpogodniji sistemi za kupovinu su trenutno Canon, te donekle neki modeli Nikona jer je zbog njihove raširenosti moguće dobiti dosta polovne opreme po povoljnoj cijeni. Aktualni Canonov model za početnike je EOS 400D. Nećete napraviti grešku ni izborom Nikona, Olympusa, Sony Alphe ili Pentaxa

Prirodne ljepote: Perućica

Najveća prašuma u Evropi

Perućica - najveća sačuvana prašuma u Evropi, zakonom zaštićeni rezervat, nalazi se u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska. Okružena je najvišim planinskim vrhovima u BiH - Magličem - 2386 m, zatim Volujakom - 1978 m i Snježnicom - 1804 m, dok je od planine Zelengore dijeli kanjon Sutjeske. Dužina prašume iznosi 6, a njena širina 3 kilometra. Zauzima površinu od 1291 hektara.

Iako malo područje, Perućica usljed utjecaja geoloških i klimatskih uvjeta, posjeduje izvanredno bogatu floru i faunu. Naime, njena vrijednost i značaj ogledaju se prvenstveno u njenom bogatom skupu šumskih zajednica koju čine crna i bijela joha, hrast kitnjaka, grab i crni bor, predplaninsko bukovo drvo i klevovina bora, smreka, jela, i mnoge druge vrste kakve, praktično, više i ne postoje u Europi.

Prašuma Perućica - jedinstvena po svojoj ljepoti

Perućica je jedna od najbogatijih prašumskih kompleksa u Europi. Njena ljepota ogleda se, prije svega, u ekstremnoj raznolikosti pejzaža od brojnih, pitomih dolina, gustih šumskih kompleksa, prostranih planinskih pašnjaka, riječnih kanjona i krša, sve do visokih, planinskih vrhova. U blizini se nalaze čarobna glečerska jezera Zelengore, koja su, zbog svoje ljepote, nazvana gorske oči. Duboki kanjoni rijeka i veliki broj potoka i bistrih, ledenih izvora nalaze se u njoj, a jedan od njih je i Perućički potok čiji se vodopad Skakavac spušta niz liticu visoku oko 80 metara.

Brojna lovišta egzistiraju na ovom području, s obzirom na veliki broj životinjskih vrsta poput divljeg jarca, srndaća, vepra, kune, medvjeda, divlje mačke, lisice, a tu je i suri orao, krstaš, sivi soko, tetrijeb, crvenorepi kos, jarebica kamenjarka i mnoge druge životinje.

O Perućici i njenoj ljepoti, raznolikosti drveća i prelijepog pejzaža, prostranim pašnjacima, planinskim vrhovima, pisane su i knjige. Jednu takvu napisao je i poznati švicarski profesor koji je više decenija boravio u prašumi i izučavao biljni i životinjski svijet u njoj.

Međutim, za običnog čovjeka je malo teže bilo da okusi istinsku draž ovoga



područja. Razlog tome svakako je veoma teška pristupačnost ovom regionu, gusto isprepletana šuma i neprohodne staze. Perućica obiluje unikatnim primjerima bukve, smreče i jele čija stabla prelaze čak i pedeset metara visine, a čiji prečnik iznosi 150 centimetara i koja su stara i po nekoliko stoljeća. Nažalost, rijetki su oni koji su imali priliku proći kroz kanjon i uživati u ljepotama Perućice. To su, naravno, učinili stručnjaci za ovu oblast koji su još prije pedeset godina proučavali ovaj kraj. Zahvaljujući njima Perućica je proglašena zaštićenim prirodnim rezervatom koji se i danas koristi u naučne i obrazovne svrhe.



Excellent is our Standard

**Vehicle Wraps & Signs
Manufactured by Specialist**

photo World & Signs
www.photoworldinc.net

404-641-9682
Toll Free: 1-866-376-3437


ADVOKATSKA KANCELARIJA Aleksandra H. Bronsted, P.C. Attorney at Law

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

Radi u oblastima:

Osobne ozljede zadobivene:

- Na radu / Workers' compensation
- U saobraćajnim nesrećama
- Pri padu
- Korištenjem neispravnih proizvoda



Radno pravo / Diskriminacija - Porođično pravo / Razvodi - Krivično pravo - D.U.I

3490 Shallowford Rd. Suite 305 Chamblee, GA. 30341

Phone: 770-451-3818 Fax: 770-451-3922



Dr. Crawford Orthodontics 770-447-5311

- *Avesis and Doral provider
- *Low down payments & low monthly payments
- *Ceramic (clear) braces offered
- *Four convenient locations to serve you:

Za sve informacije i zakazivanje termina na našem jeziku nazovite Eminu 404-786-488

NORCROSS

3850 Holcomb Bridge Rd.
Suite 230
Norcross, GA 30092.

CUMMING

306 West Main Street
Cumming, GA 30040

DULUTH

2615 Pleasant Hill Rd.
Duluth, GA 30095

McDONOUGH

175 Decatur Rd.
McDonough, GA 30253



Pamela nagovara Scarlett da se skine za "Playboy"!



Pamela Anderson je objavila da bi od svih ljudi najradije голу voljela vidjeti glumicu Scarlett Johansson. Bivša Baywatch zvijezda pokušava nagovoriti Scarlett da se skine za "Playboy".

Kaoiskusna Playbojeva cura sa naslovnice Pamela, koja se za Playboy skinula 12 puta, savjetovala je Scarlett da kao svaka prava holivudska zvijezda to mora učiniti barem jed-

nom u životu.

"Scarlett je definitivno moj prvi izbor. Sumnjam da bi pristala, ali savjetujem joj da se skine jer to je baš cool", rekla je Pamela za magazin "OK".



Britney Spears silovana?

Britney Spears je navodno bila žrtva silovanja dan prije nego što se odlučila na brijanje glave. "National Enquirer" izvještava kako je pjevačicu u Miamiju silovao poznanik.

To je, tvrde psihijatri, najvjerojatnije istina, što pokazuju i svi njeni kasniji postupci kao i neprilagođeno ponašanje. Izvor koji je tu informaciju prenio magazinu tvrdi kako Britney još uvijek pati od depresije, ali je prestala uzimati lijekove.

"Pjevačica govori čudnim glasom te po kući hoda gola", tvrdi isti izvor.



Tom Kruz kupio borbeni avion



Glumac Tom Kruz, koji je slavu stekao ulogom pilota u popularnom filmu "Top Gun", kupio je borbeni avion iz Drugog svetskog rata "mustang P-51". Avion ga je koštao oko tri miliona eura. Holivudska zvijezda već ima jedan obnovljeni "mustang P-51" iz 1943. na čijem je kokpitu u znak ljubavi prema supruzi Kejtj ispisao "Kiss Me Kate". U svojoj kolekciji Kruz posjeduje i avion "pitts special S-2B" i džet "gulfstream IV".

Paris uplakana stigla u zatvor

Paris Hilton počela je služiti zatvorsku kaznu u zatvoru u Los Angelesu zbog kršenja uvjetne kazne, izjavio je njezin advokat.

Richard A. Hutton rekao je da se dvadesetšestogodišnja starleta predala vlastima u okružnom zatvoru u predgrađu Lynwood. Nekoliko sati ranije pojavila se na dodjeli MTV-jevih filmskih nagrada gdje se obratila publici i izjavila:

"Iako sam uplašena, spremna sam početi služiti svoju zatvorsku kaznu", rekla je Hilton.

Ova najpoznatija američka zatvorenica odslužit će u zatvoru samo polovicu prvobitno dodijeljene kazne, odnosno 23 dana, i biti će odvojena od ostalih običnih zatvorenica. Smještena će biti u ćeliju rezerviranu za slavne ljude.

"Iako je ovo za mene uistinu teško vrijeme, imam svoju obitelj i prijatelje koji mi pružaju veliku podršku. To mi stvarno pomaže i čini me jačom. Ne mogu dočekati da odslužim kaznu i započnem novi život, život u kojem ću nastojati biti puno bolja nego sam bila dosad", rekla je Paris nekoliko sati prije ulaska u svoju ćeliju.

Pred zatvorom nije bilo fotoreportera, jer su zaposlenici istog dobili stroge odrednice o medijskom praćenju "zatvorske avanture" Paris Hilton. Naime, ravnatelj zatvora najavio je da će otkaz dobiti svatko tko bi mogao biti zaslužan za fotografiranje trenutno najpoznatije zatvorenice na svijetu. Zaposlenici su prijetnju, po svemu sudeći, vrlo ozbiljno shvatili, pa su paparazzi ostali zakinuti za posljednje fotografije prije ulaska u zatvor.

Pretpostavlja se da će Hiltonica svojim zatvorskim memoarima zaraditi oko milion dolara.



Titov Kadilak u novom ruhu

U Krapini je predstavljen obnovljeni Kadilak Eldorado koji je na Brionima vozio pokojni predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito.

Ključeve autentično obnovljenog automobila u koji su ugrađeni originalni dijelovi Stjepanu Sušecu, voditelju službe kontrole i zaštite NP-a Brioni, predao je Antun Presečki, vlasnik krapinskog preduzeća "Presečki grupa", koje je obnovilo Kadilak.

Tako će posjetioci ostrva sa dubljim džepom, rekao je Sušec, odsad moći uživati u vožnji obnovljenim Titovim Kadilakom iz 1953. godine. Impresivni kabriolet obnavljan je gotovo četiri mjeseca, a kako bi se predsjedničkom automobilu vratio stari sjaj, utrošeno je čak 1.300 radnih sati.

Titov kabriolet je pronađen 1992. u jednome spremištu u Fažani i nije bio u voznom stanju.

MONODRAMA Almira Sinanovića

“Ej sirotinjo - teško se sirotinji”

Promocija i snimanje prvog DVD materijala monodrame “Ej sirotinjo”

Priča govori o čovjeku koji nam otkriva svoje jade kroz suze i smijeh, život prije i danas, na prostorima Bosne, a i dalje!!!

Pozivaju se svi prijatelji i oni koji vole HUMOR i dobru zabavu.

Mogućnost rezervacija i informacija

na tel: 404-642-5961 ili 678-225-0792

Vrijeme i mjesto održavanja:

**29.6.
2007**

Luigis
Restaurant and Bar

650 Gwinnett Dr. - Suite 202 - Lawrenceville, GA 30045

Svojim dolaskom uljepšat ćete snimanje i promociju našeg materijala.

Uz dobru zabavu humorističkog programa kao i muziku uživo fešta se nastavlja do zore... Dobrodošlice su upućene svim uzrastima i generacijama.

Ja bi' volio da ja nisam sirotinja, ja bi' pomag'o sirotinji



**CC SALON
GRAND OPEN**

MON - SAT
9:30am-7:00pm
SUNDAY
11:00am-6:00pm

COLOR PERM HIGH LIGHT

**NOVOOTVORENI FRIZERSKI SALON
U LAWRENCEVILLE**

10 GODINA ISKUSTVA SA MUŠTERIJAMA
IZ BOSNE

SVE VRSTE FRIZURA ZA MUŠKARCE I ŽENE
MLAĐE I STARIJE

ZA SVA PITANJA I TERMINE OBRATITE SE
“JACKIE”
770-277-0009 ili
3130 Sugarloaf Pkwy. Lawrenceville, GA 30045

CC CUT SALON

MEN CUT	\$12
MEN SHAMPOO CUT	\$15
WOMEN CUT-STYLE	\$20
WOMEN CUT & SHAMPOO STYLE	\$24
SHAMPOO BLOW DRY	\$12
PERM	\$50
CHILDREN	\$8
SPIRAL PERM	\$60
COLOR	\$40
HIGH LIGHT	\$70
EYE BROW WAX	\$7
BEAR TRIM	\$5
LINE UP	\$5
LONG HAIR EXTRA	
THANK YOU	

9.30am - 7:00pm



Appointments and walk-ins welcome

5 FORKS TR.
SUGARLOAF PKWY.
PUBLIX



OVAN (21.03 - 20.04)

U očekivanju ste putovanja, sretni i zadovoljni. Pošto ste ušli u period koji zahtjeva završetak započetih poslova, ukoliko ih ne odradite, biće problema.

Ne budite kolebljivi, jer situacija zahtjeva odlučne poteze. Ko riskira, taj i dobija. Vi ne samo da nemate šta da izgubite već ćete iz situacije i profitirati.



BIK (21.04 - 20.05)

Iako pokušavate da racionalno dođete do odgovora na neka pitanja, ne ide. Ne skrećite u mističnu varijantu, već prihvatite probleme kao sastavni dio života.

Morate se pod hitno distancirati od negativnih ljudi i svih situacija koje djeluju opterećujuće na vaš krhki nervni sistem.



BLIZANCİ (21.05 - 20.06)


Teško možete da razumijete sebe, a kamoli druge. Možda je to jedan od razloga za nesporazume koji se javljaju u komunikaciji i saradnji.

Da vam je lako, nije, ali morate proći i kroz krize. Pošto su fizičke aktivnosti najbolja terapija, pokušajte da se fokusirate na njih.



RAK (21.06 - 20.07)

Mnogi pripadnici znaka već sada počinju da osjećaju povoljne vibracije. Neki će imati javni nastup, dok će se neki debljati. Zdravstvena situacija se popravlja. Pošto imate pojačan apetit, mogući su problemi u vidu viška šećera ili masnoće u krvi. Budite umjereniji u jelu i piću. Sada bar nemate razloga da se nervirate. Možda bi vam dijeta prijala?



LAV (21.07 - 21.08)

Emotivniji ste nego inače. Reagujete na svaku sitnicu, što se odražava na psihi. Budite praktičniji i štedljiviji kad su osjećanja u pitanju. Pošto je slaba tačka osoba rođenih u znaku Lava srce, eventualno kičma, mogući su problemi u vezi s tim.


Štedite ne samo novac već i mnogo važnije stvari. Posebno stavite pod kontrolu emocije.



DJEVICA (22.08 - 22.09)

Zbog čega ste toliko tvrdoglavi? Da li se isplati toliko nerviranje? Morate sebi odgovoriti na važno pitanje: šta zapravo time dobijate?

Zdravlje nije najbolje. Kostobolja i problemi sa kožom ovih dana su mogući, ali su bezazleni. Naoružajte se strpljenjem, koje će vam ovih dana i te kako biti potrebno. Sve aktivnosti se odvijaju sporije nego što ste mislili.



VAGA (23.09 - 22.10)

Pošto vam nedostaje smisao za praktično, samo ukoliko ovaj nedostatak kompenzujete bavljenjem umjetnošću, bićete sretni. U protivnom - greške ne ginu.

Ukoliko vam pažnju od suštine budu odvlačili detalji, postoji opasnost da se u njima izgubite. Tako samo produžavate agoniju.



ŠKORPIJA (23.10 - 22.11)

Sve se dešava sporo. Očekujete odgovor na masu egzistencijalnih pitanja sad i odmah. Možda vas je zahvatila potrošačka groznica na nervnoj bazi?

Kako posavjetovati usijanu glavu poput vaše? Kada nastupe problemi, totalno izgubite razum i ne slušate nikoga izuzev sebe. A griješite!



STRIJELAC (23.11 - 20.12)

Energični ste i ambiciozni. Sve čega se latite obavljate sa lakoćom. Ne želite da propustite životne užitke i provod. Nalazite ravnotežu u svemu.

Iskrenost prema samom sebi predstavlja jedini način da se mijenjate. Svi problemi sa kojima se suočavate potiču direktno od vašeg nezadovoljstva i kompleksa.



JARAC (21.12 - 19.01)

Širite znanje, što vam pomaže da napredujete ne samo u karijeri već i u duhovnim uvidima. Bićete prijemčiviji za lijepe stvari.


Potreba za samoćom je evidentna, ali i opasnost od nje. Klin se klinom izbija, pa se i vama savjetuje druženje sa istomišljenicima.



VODOLIJA (20.01 - 18.02)

U fazi ste napretka na svim poljima. Spremni ste da krenete u akciju, ali šta ako se razlozi za nju ne pojave? Moraćete da smanjite doživljaj.

Ne tražite pomoć od osoba koje nisu u stanju da vam je pruže. Izbjegavajte da tvrdoglavo dokazujete svoje principe jer ste okolinu počeli da opterećujete.



RIBE (19.02 - 20.03)

Promjena koja vas očekuje zaista je nešto sasvim normalno, što se dalo i očekivati. Možda će za neke pripadnike znaka biti nagla, ali to je njihov problem.

Morate biti spremni na izvjesna odricanja. Vi ste neko ko je sklon metafizičkim temama, pa na probleme gledajte iz tog ugla. Biće vam lakše.

Mala riznica velikih misli



Meša Selimović (1910 - 1982)

Ako bismo otpatili svačiju nesreću, šta bi bilo od nas?



Oscar Wilde (1854 - 1900)

Neugledne žene uvijek su ljubomorne na svoje muževe, lijepe to nisu nikada.



Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)

Mi zapravo znamo ako malo znamo. Sa znanjem raste i sumnja.



Konfucius (551 - 479 p.n.e.)

Ko je oprezan preko mjere, izgleda strašljiv.



Karl Marx (1818 - 1883)

Religija je samo iluzorno sunce koje se kreće oko čovjeka dotle dok se on ne kreće oko sebe samoga.



Maksim Gorki (1868 - 1936)

Nesreća je najbolja za spajanje naravi koje su inače sasvim suprotne.



Petar Petrović Njegoš (1813 - 1851)

Ko na brdo, ak' i malo, stoji više vidi no onaj pod brdom...



+387 33 271 340

+387 33 271 350

marketing@ntvhayat.com

www.ntvhayat.com



EUROPA MAGAZINE je ekskluzivni marketing partner NTV HAYAT za područje sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-985-0592 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u slijedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

4	9	2	8	7	1	3	5	6
1	5	3	2	9	6	4	8	7
7	8	6	3	5	4	2	1	9
8	4	5	7	1	9	6	2	3
6	7	1	4	2	3	5	9	8
2	3	9	5	6	8	7	4	1
9	2	8	6	4	7	1	3	5
3	6	4	1	8	5	9	7	2
5	1	7	9	3	2	8	6	4

8			7		9			3
	1		5		6		2	
			2				7	
			9	4		2	5	
5								6
			7	3		1	8	
			4				1	
			4				1	
	5		2		7		8	
9			6		4			7

Ćazim Ćolaković
Fahrudin Vejzović
& Favoriti Band

Subota
09 Juni
2007

Sve informacije:
Luigis
 Restaurant and Bar
678-225-0792

DIK BROWNE **HOGAR STRAŠNI**



HELGA MI STALNO PRIGOVARA
DA SAM MALO S NJOM I DJECOM!



...A, JA ODOH
U KLUBI



DIK BROWNE

World rights reserved.

Na prodaju:

Nova 4-sobna kuća sa 2 kupatila, velikim dnevnim boravkom, kuhinjom, kancelarijom, 2 garaže i dvorištem. Centralna Florida.



4-sobna kuća sa 2 kupatila, kuhinjom, dnevnom sobom, 2 garaže i dvorištem. Centralna Florida.



**Mobile: 321-663-6880
Mobile: 321-438-7650
Kuća: 863-421-5566**

Soleil salon traži frizera ili asistenta za full time ili part time. Mogućnost zarade na satnicu ili procenat.
Telefon: 770-723-9004

Potrebni prevodioci sa dobrim znanjem engleskog jezika.
DMS-Dino 678-429-4353

Izdajem apartman-stan u basementu sa posebnim ulazom i kuhinjom.
Takođe tražim cimere.
Telefon: 678-698-8871

Papa John's Pizza - Lawrenceville traži vozače. Mogućnost dobre zarade.
Raspored rada po Vašem izboru.
Telefon: 770-822-4700

Čuvam malu djecu svih uzrasta, ponedjeljak-nedjelja, Jacksonville, FL.
Tel: 1-904-735-6999

Mijenjam ili prodajem dvosoban stan u Varešu za isti ili jednosoban u Zvorniku ili Bijeljini, sve po dogovoru.
Tel: 1-480-894-6918

Sarajevo - kod Doma pisaca stan 72,5 m², terasa i podrum.
Tel: 00387-62-921-456

Zenica - trosoban, dvosoban i jednosoban stan, kuća sa dvije garaže.
Tel: 00387-65-563-439

Tuzla - dvije kuće, 4 ulaza, 4 stana po 80 m², zemljište 2400 m².
Tel: 00387-62-288-222

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
448 W. Pike St.
Lawrenceville, GA 30045,
na telefaks (678) 985 0592

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

www.jeftinekarte.com

Kuća sa okućnicom na prodaju ili zamjenu na lokaciji Tasovčići-Čapljina, cijena po dogovoru
Tel: 1-802-859-9026
e-mail: didasinan@yahoo.com

Povoljno za gradnju zemljište 2300 m² sa svim komunalijama uz rijeku Radobolju, centar Mostara.
Tel: 1-515-255-4689

**KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
DO 20 RIJEČI**

Zaokružite rubriku po izboru:

PRODAJA—KUPOVINA—ZAMJENA—IZNAJMLJIVANJE—ZAPOSLENJE—RAZNO

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

EUROPA MAGAZINE je ekskluzivni marketing partner NTV HAYAT za područje sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-985-0592 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

AMAR

AUTO COMPANY

Offer of the month
only \$14,950 each




**American & European Car Dealer
Sales and Repair**


**Phone: 678-442-0208 Fax: 678-442-0490
Cell: 678-464-6165**

**448 W. Pike St. - Lawrenceville - GA - 30045
www.amarautocompany.com**

Kontakt informacije ambasada na području SAD

Ambasada Bosne i Hercegovine 
Embassy of Bosnia and Herzegovina
2109 E Street NW
Washington, DC 20037
Telefon: +1 (202) 337 6473
Telefaks: +1 (202) 337 2909
E-mail: consularaffairs@bhembassy.org
Web: www.bhembassy.org


Generalni konzulat Bosne i Hercegovine
Consulate General of Bosnia and Herzegovina
737 North Michigan Avenue, Suite 820
Chicago, IL 60611
Telefon: +1 (312) 951 1245
Telefaks: +1 (312) 951 1043

Veleposlanstvo Republike Hrvatske 
Embassy of the Republic of Croatia
2343 Massachusetts Avenue NW
Washington D.C., 20008-2853
Telefon: +1 (202) 588 5899
Telefaks: +1 (202) 588 8936

E-mail: consular@croatiaemb.org
Web: www.croatiaemb.org

Generalni konzulat Republike Hrvatske
Consulate General of the Republic of Croatia
P.O. Box 4591
369 Lexington Ave., 11th Floor
New York, NY 10017
Telefon: +1 (212) 599 3066
Telefaks: +1 (212) 599 3106
E-mail: croatian.consulat@gte.net

Ambasada Republike Srbije 
Embassy of Serbia and Montenegro
2134 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Telefon: +1 (202) 332 0333
Web: www.serbiaembusa.org

Generalni konzulat Srbije i Crne Gore 
Consulate General of Serbia and Montenegro
201 East Ohio Street, Suite 200
Chicago, IL 60611
Telefon: +1 (312) 670 6707

Atlanta's N°1
Europa
Magazine

Impressum

Atlanta's N°1 Europa Magazine

Adresa: 448 W. Pike St.
Lawrenceville, Georgia 30045
Sjedinjene Američke Države
Telefon: +1 (678) 985 0592
Telefaks: +1 (678) 442 0490

E-mail: redakcija@europamagazine.info
Internet adresa: www.europamagazine.info

Izlazi: jednom mjesečno

Vlasnik:

Esad Medić

Glavni i odgovorni urednik:
Haris Delalić

Fotografija, grafika i dizajn:
Dalibor Špalat

Internet prezentacija:
Damir Šetkić

Dopisnik iz Evrope-BiH:
Milan Pekić

Lokalno:

Enes Selimović
Avdo Čatić

Šef marketinga:

Dino Krgo

Atlanta's N°1 Europa Magazine

Address: 448 W. Pike St.
Lawrenceville, Georgia 30045
United States of America
Phone: +1 (678) 985 0592
Fax: +1 (678) 442 0490
E-mail: editor@europamagazine.info
Web address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Publisher:

Esso Medic

Editor-in-chief:

Haris Delalić

Senior Photographer
and Graphic Design Manager:
Dan Dalibor Spalat

Internet Presentation:
Damir Setkić

Freelance writer from Europe:
Milan Pekić

Community:

Enes Selimović
Avdo Catic

Marketing manager:
Dino Krgo

TV Hayat se na području SAD-a gleda putem satelita Intelsat Americas 5.
Ukoliko se želite pridružiti velikoj i sretnoj porodici Hayatovih gledatelja,
kontaktirajte sa našim zastupnicima GlobeCastWorldTV.



**GlobeCast WorldTV info telefon za narudžbe,
pitanja i tehničku podršku:**

1-888-988-5288

info@globecastwtv.com za informacije

www.globecastwtv.com
www.ntvhayat.com

satelit: Intelsat Americas 5 na 97 stepeni zapadno
frekvencija: 12,053 MHz
polarizacija: vertikalna
symbol rate: 22.000 Msym
FEC: 3/4
kanal: VC 510

